S A D R Ž A J
“Službenog glasnika općine Gradačac broj: 5/2014

Službeni glasnik

O P Ć I N E G R A D A Č A C

Službeni glasnik izlazi po potrebi	**BROJ 5 / 2014** **G R A D A Č A C** **30.05.2014.god.**	"Službeni glasnik" izdaje Općinsko vijeće Općine Gradačac. Za izdavača: Nedžad Šećić, predsjedavajući vijeća. Štampa: "EKEprint" Gradačac

1.

- Općinski načelnik -

Broj:02-14-1396/14
Gradačac, 14.05.2014.godine

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („ Službene novine Federacije BiH “, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite („ Službene novine FBiH “, broj: 77/06 i 5/07), i člana 38. tačka 6. Statuta općine Gradačac („ Službeni glasnik općine Gradačac“, broj: 04/08) na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE NESREĆE OD POPLAVA I KLIZIŠTA

I

Ovom Odlukom proglašava se stanje prirodne nesreće od poplava i klizanja zemljišta na području općine Gradačac dana, 14.05.2014. godine sa početkom nastanka u 15,00 sati.

II

Prirodnom nepogodom od poplava i klizišta su najteže pogodjene MZ: Kerep, Zeljina D., Srnice Donje, Vučkovci, Ledenice Donje, Okanovići, Ledenice Gornje i Sibovac, Medjidja D., Sr. i G., Jasenica, Biberovo Polje.

III

Ovom Odlukom na provođenju akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara određuju se građevinske firme iz oblasti niskogradnje, JP „ Komunalac d.d.“, JZU Dom zdravlja Gradačac, Vatrogasno društvo, JP Veterinarska stanica i dr.

IV

Sredstva koja su potrebna da se izvrše akcije zaštite i spašavanja su u visini cca 50.000,00 KM, a obezbijedit će se iz budžeta općine. Za rješavanje tog pitanja zadužuje se Služba za privredu i finansije.

V

Akcijom zaštite i spašavanja rukovodit će Općinski štab civilne zaštite Gradačac.

VI

Ovom Odlukom utvrđuju se obaveze za rukovodioce Općinskih službi da su dužni provoditi sve naredbe Općinskog štaba civilne zaštite.

VII

Ova Odluka će biti na snazi dok se ne izvrše potrebne aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara odn. normalizacije situacije na terenu.

VIII

Odluka stupa na snagu **O D M A H** a objavit će se u Službenom glasniku općine Gradačac.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sc. Edis Dervišagić, s.r.

1.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12) Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Informaciju o prirodnoj nesreći uzrokovanoj kišnim padavinama, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Informaciju o prirodnoj nesreći uzrokovanoj kišnim padavinama, uz predložene zaključke:

1. Sa nadležnim Kantonalnim organom za puteve sagledati rješenje problema nižeg nivoa propusta u odnosu na saobraćajnice kao i slabe propusnosti istih u MZ Kerep kod benzinske stanice “MOS-GROUP” i MZ Vučkovci kod pilane Bričić, jer su do sada prilikom iole većih padavina registrovani prekidi saobraćaja na ova dva propusta.

2. Izvršiti popravke, produbljivanje, čišćenje, škarpiranje i popravku nasipa, sječu drveća u koritima te uklanjanje panjeva na cijelom toku Male Tinje i njenih pritoka na područjima MZ: Kerep, Srnice Donje, Vučkovci, Okanovići i Ledenice Donje i Gradašnice u Ledenicama Gornjim.

3. Tražiti hitno rješavanje statusa Istočnog lateralnog kanala kako bi se znalo u čijoj je nadležnosti održavanje a radi redovnog održavanja korita i nasipa kanala (koliko nam je poznato ovaj kanal je u nadležnosti nadležnog Ministarstva TK dok su svi kanali ovog tipa u nadležnosti nadležnog organa FBiH, te bi trebalo pokrenuuti akitvnosti da i ovaj kanal bude u nadležnosti FBiH).

4. Izvršiti regulaciju Male Tinje od mosta na Ormanici do granice sa Brčko-distriktom u dužini oko 2200 metara. Pretpostavljamo da bi ovom regulacijom došlo do značajnog smanjenja mogućnosti prekida saobraćaja na Magistralnom putnom pravcu M-1.8 Tuzla-Ormanica-Lončari na mostu kod tunela Ormanica.

5. Izvršiti rekonstrukciju mosta na potoku Dubokovac na ulazu u MZ Okanovići.

6. Snimiti sve propuste na odvodnim kanalima i putevima, u smislu ispravnosti i propusnosti istih i preduzeti mjere na otklanjanju uočenih problema.

7. Održati sastanak sa predstavnicima JP Sliv rijeke Save radi planskog uređenja aktivnosti i postupaka vezano za brane jezera “Hazna” i “Vidara” sa ciljem upoznavanja stanovništva mjesnih zajednica koje može biti ugroženo pucanjem brana sa mogućim posljedicama: pripreme za sklanjanje ispred vodnog vala; obilježavanje kota plavljenja; provjera sistema za ispuštanje vode i čišćenja mulja akumulacija i sl.

Sa predstavnicima JP vidjeti procedure preventivnog ispuštanja vode iz jezera (do određenog nivoa) u kritičnim vremenskim periodima kada se najavljuju velike kišne padavine koje bi mogle prouzrokovati poplave.

II

1. Obavezuje se Općinski načelnik da za narednu sjednicu Općinskog vijeća predloži Rješenja o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi i tijela općinske uprave i samouprave općine Gradačac, kojima će se predvidjeti zapošljavanje geologa u organ uprave Općine Gradačac.

2. Zadužuje se Općinski načelnik da uputi inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja Tuzlanskog kantona za izmjene Prostornog plana općine Gradačac kako bi se, u područjima koja su bila zahvaćena poplavama, u putnom pojasu od 50 m omogućila gradnja stambenih i privrednih objekata bez obaveze prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

III

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 178/2014 — **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. — **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c — ***Nedžad Šećić, s.r.***

18.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12) Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac za 2013. godinu, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac za 2013. godinu.

Zadužuje se menadžment JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac, da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 195/2014 — **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum: 29. 05. 2014.god. — **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c — ***Nedžad Šećić***

19.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12) Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac za period 01.01. 31.12. 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac za period 01.01. 31.12. 2013. godine.

Zadužuje se menadžment JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac, da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 196/2014 — **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. — **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c — ***Nedžad Šećić***

20.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12) Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac za školsku 2012/13. godinu., d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac za školsku 2012/13. godinu.
.

Zadužuje se menadžment JU Dječije obdanište “Kolibri”, da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 197/2014 — **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. — **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c — ***Nedžad Šećić***

15.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12) Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža" Gradačac za period 01.01. 31. 12. 2013. godine, d ono s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža" Gradačac za period 01.01. 31. 12. 2013. godine.

Zadužuje se menadžment JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 192/2014
Datum:29.05.2014.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić

16.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12) Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju JU „Apoteka Gradačac" za period 01.01. 2013-31.12. 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o radu i poslovanju JU „Apoteka Gradačac" za period 01.01. 2013-31.12. 2013. godine.

1. Zadužuje se menadžment JU "Apoteka Gradačac", da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

2. Zadužuje se Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, da za narednu sjednicu Općinskog vijeća pripremi prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU "Apoteka Gradačac" i Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora na period od 60 dana.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 193/2014
Datum:29.05.2014.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić

17.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12) Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Gradačac za period 01.01. 31. 12. 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Gradačac za period 01.01. - 31. 12. 2013. Godine.

Zadužuje se menadžment JU Centar za socijalni rad Gradačac, da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 194/2014
Datum:29.05.2014.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić

2.

Na osnovu člana 32.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 15. sjednici održanoj 29. 05. 2014.godine, d o n o s i

IZMJENE I DOPUNE B U DŽ E TA
OPĆINE GRADAČAC ZA 2014. GODINU

I-OPĆI DIO

Član 1.

U članu 1.stav 1. Budžeta općine Gradačac za 2014.godinu (Službeni glasnik općine Gradačac,broj 10/13) na poziciji:

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI - iznos 12.362.210,00 KM mijenja se i glasi 11.898.610,00 KM
TEKUĆI IZDACI - iznos 6.671.190,00 KM mijenja se i glasi 7.120.770,00 KM
KAPITALNI IZDACI - iznos 4.980.740,00 KM mijenja se i glasi 4.373.280 KM
FINANSIRANJE - iznos 710.280,00 KM mijenja se i glasi 404.560,00 KM

II.1.OPERATIVNI BUDŽET

Član 2.

II.1.1. PLANIRANI PRIHODI

Planirani prihodi i primici mijenjaju se kako slijedi:

Tabela br.1

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN 2014	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
700000	**PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)**	**12.362.210,00**	**2.656.207,00**	**-463.600,00**	**11.898.610,00**	**96,2**
710000	**1.PRIHODI OD POREZA**	**5.322.480,00**	**1.845.382,00**	**20.430,00**	**5.342.910,00**	**100,4**
711000	**Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate)**	**6.740,00**	**11.276,00**	**8.500,00**	**15.240,00**	**226,1**
711111	Porez na dobit od privrednih djelatnosti (zaostale uplate	2.580,00	4.633,00	4.000,00	6.580,00	255,0
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti(zaostale uplate	4.160,00	3.057,00	0,00	4.160,00	100,0
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate)	0,00	3.586,00	4.500,00	4.500,00	0,0
713000	**Porezi na plaću (zaostale uplate)**	**7.260,00**	**27.614,00**	**34.500,00**	**41.760,00**	**575,2**
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja(zaostale uplate)	7.260,00	3.185,00	4.500,00	11.760,00	162,0
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate)	0,00	24.429,00	30.000,00	30.000,00	0,0
714000	**Porezi na imovinu**	**740.400,00**	**295.448,00**	**-14.820,00**	**725.580,00**	**98,0**
714111	Porezi na imovinu od fizičkih lica	173.970,00	24.178,00	-100.000,00	73.970,00	42,5
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	32.840,00	22.441,00	40.000,00	72.840,00	221,8
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	178.220,00	78.765,00	20.000,00	198.220,00	111,2
714121	Porez na naslijeđe i darove	15.370,00	5.203,00	0,00	15.370,00	100,0
714131	Porez na promet nepokretnosti	340.000,00	164.861,00	25.180,00	365.180,00	107,4

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN 2014	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
715000	**Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale uplate)**	**520,00**	**2.871,00**	**4.000,00**	**4.520,00**	**869,2**
715141	Porez na promet usluga(zaostale uplate)	520,00	2.871,00	4.000,00	4.520,00	869,2
716000	**Porez na dohodak**	**821.740,00**	**290.532,00**	**-13.000,00**	**808.740,00**	**98,4**
716111	Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti	612.230,00	213.548,00	8.000,00	620.230,00	101,3
716112	Porez na dohodak od samostalne djelatnosti	39.760,00	11.297,00	-10.000,00	29.760,00	74,8
716113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.550,00	3.327,00	2.000,00	6.550,00	144,0
716114	Porez na dohodak od ulaganja kapitala	5.330,00	130,00	-4.000,00	1.330,00	25,0
716115	Porez na dohodak na dobitke od igara na sreću	13.680,00	3.078,00	-4.000,00	9.680,00	70,8
716116	Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	107.270,00	36.928,00	0,00	107.270,00	100,0
716117	Porez na dohodak po konačnom obračunu	38.920,00	22.224,00	-5.000,00	33.920,00	87,2
717000	**Prihodi od indirektnih poreza**	**3.745.270,00**	**1.216.796,00**	**0,00**	**3.745.270,00**	**100,0**
717130	Indirektni porezi koji pripadaju Direkciji cesta	310.090,00	95.519,00	0,00	310.090,00	100,0
717140	Prihodi od indirektnih poreza (PDV)	3.435.180,00	1.121.277,00	0,00	3.435.180,00	100,0
719000	**Ostali porezi (zaostale uplate)**	**550,00**	**845,00**	**1.250,00**	**1.800,00**	**327,3**
719114	Porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350,00	691,00	1.000,00	1.350,00	385,7
719115	Porez za zaštitu od prirodnih i drugi nesreća po osnovu dodatnih primanja	200,00	154,00	250,00	450,00	225,0
720000	**2.NEPOREZNI PRIHODI**	**2.936.110,00**	**606.785,00**	**170.900,00**	**3.107.010,00**	**105,8**
721000	**Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine**	**1.278.660,00**	**24.236,00**	**2.700,00**	**1.281.360,00**	**100,2**
721112	Prihodi od koncesija,patenata i autorskih prava	23.780,00	8.942,00	0,00	23.780,00	100,0
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	780.200,00	6.115,00	0,00	780.200,00	100,0
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	374.340,00	7.846,00	0,00	374.340,00	100,0
721191	Ostali prihodi od nefin.javnih preduzeća	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,0
721211	Prihodi od kamate na depozite u banci	340,00	585,00	1.200,00	1.540,00	452,9
721229	Ostali prihodi od zakupa-kamate po tužbama	0,00	748,00	1.500,00	1.500,00	0,0
722000	**Naknade i takse prihodi od pružanja javnih usluga**	**1.651.950,00**	**580.229,00**	**158.200,00**	**1.810.150,00**	**109,6**
722100	**Administrativne takse**	**259.990,00**	**77.721,00**	**3.000,00**	**262.990,00**	**101,2**
722131	Općinske administrativne takse	155.720,00	43.909,00	0,00	155.720,00	100,0
722133	Takse za ovjeravanje dokumenata	57.850,00	15.459,00	0,00	57.850,00	100,0
722134	Takse za vjenčanja i druge civilne registracije	45.920,00	18.213,00	3.000,00	48.920,00	106,5
722135	Druge općinske administrativne takse	500,00	140,00	0,00	500,00	100,0
722300	**Komunalne naknade i takse**	**248.230,00**	**143.937,00**	**0,00**	**248.230,00**	**100,0**
722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	232.760,00	140.060,00	0,00	232.760,00	100,0
722329	Ostale općinske komunalne naknade -javna rasvjeta	15.470,00	3.877,00	0,00	15.470,00	100,0
722400	**Ostale budžetske naknade i takse**	**560.020,00**	**175.594,00**	**178.000,00**	**738.020,00**	**131,8**
722434	Naknade za korištenje građevinskog zemljišta-BH telekom	83.370,00	3.134,00	158.000,00	241.370,00	289,5
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti -renta	352.330,00	106.384,00	0,00	352.330,00	100,0
722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	42.500,00	17.590,00	0,00	42.500,00	100,0
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	0,00	2.250,00	5.000,00	5.000,00	0,0

Zadužuje se menadžment JP “Veterinarska stanica”, da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće-

Broj: 01-05- 189/2014 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c ***Nedžad Šećić***

13.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju Javnog stambenog preduzeća za period od 01.01. do 31. 12. 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu i poslovanju Javnog stambenog preduzeća za period od 01.01. do 31. 12. 2013. godine.

Zadužuje se menadžment Javnog stambenog preduzeća Gradačac, da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 190/2014 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c ***Nedžad Šećić***

14.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu JZU Dom zdravlja Gradačac, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu JZU Dom zdravlja Gradačac.

Zadužuje se menadžment JZU Dom zdravlja Gradačac, da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 191/2014 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c ***Nedžad Šećić***

10.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 15 . radnoj sjednice od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području općine Gradačac, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području općine Gradačac.

Zadužuje se nadležna općinska služba da ubuduće, svaka tri mjeseca, Općinskom vijeću dostavlja izvještaj o hemijskoj i bakteriološkoj ispravnosti vode iz registrovanih vodovoda, koju koriste građani na području općine Gradačac.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 187/2014 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c ***Nedžad Šećić***

11.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalac" dd. Gradačac za period 01.01. 2013. 31. 12. 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalac" dd. Gradačac za period 01.01. 2013. 31. 12. 2013. godinu.

Zadužuje se menadžment JP "Komunalac", da svu eventualnu ostvarenu dobit u 2013. godini i akumuliranu dobit iz prethodnih godina, usmjeri na transakcijski račun Općine Gradačac, a općinska izvršna vlast je obavezna ta sredstva usmjeriti na sanaciju objekata oštećenih usljed prirodne nesreće uzrokovane kišnim padavinama.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 188/2014 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c ***Nedžad Šećić***

12.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 15. radnoj sjednici od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. za period 01.01. 2013. godine do 31.12. 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. za period 01.01. 2013. godine do 31.12. 2013. Godine.

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN 2014	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	35.860,00	40.599,00	15.000,00	50.860,00	141,8
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina-taksi stajališta	10.370,00	2.656,00	0,00	10.370,00	100,0
722463	Naknade za zakup javnih površina od kafića,restorana, kioska i pijaca	35.590,00	2.981,00	0,00	35.590,00	100,0
722500	**Naknade i takse po federalnim zakonima i dr.propisima**	**541.140,00**	**170.580,00**	**-12.800,00**	**528.340,00**	**97,6**
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	29.520,00	5.759,00	-10.000,00	19.520,00	66,1
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	155.760,00	57.785,00	0,00	155.760,00	100,0
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	88.340,00	25.393,00	-8.000,00	80.340,00	90,9
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	151.280,00	38.986,00	0,00	151.280,00	100,0
722581	Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-plate	107.110,00	38.345,00	0,00	107.110,00	100,0
722582	Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-ostale isplate	7.530,00	2.229,00	0,00	7.530,00	100,0
722583	Naknada za osiguranje od požara iz osiguranja imovine	1.300,00	1.898,00	5.000,00	6.300,00	484,6
722584	Naknada za osiguranje od požara iz premije auto-osiguranja	300,00	185,00	200,00	500,00	166,7
722700	**Neplanirane uplate - prihodi**	**42.570,00**	**12.397,00**	**0,00**	**42.570,00**	**100,0**
722700	Ostale neplanirane uplate	42.570,00	12.397,00	0,00	42.570,00	100,0
723000	**Novčane kazne**	**5.500,00**	**2.320,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,0**
723100	Novčane kazne po općinskim propisima	5.500,00	2.320,00	0,00	5.500,00	100,0
730000	**3.TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,0**
732000	**Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,0**
732112	**Primljeni tekući transferi od Federacije**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,0**
	732112/1 Književni susreti	5.000,00	0,00		5.000,00	100,0
732114	**Primljeni tekući transferi od kantona**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,0**
	732114/1 Književni susreti	5.000,00	0,00		5.000,00	100,0
810000	**4.KAPITALNI PRIMICI**	**4.093.620,00**	**204.040,00**	**-654.930,00**	**3.438.690,00**	**84,0**
811000	**Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava**	**623.690,00**	**0,00**	**0,00**	**623.690,00**	**100,0**
811100	**Primici od prodaje zemljišta**	**623.690,00**	**0,00**	**0,00**	**623.690,00**	**100,0**
811111	Primici od prodaje zemljišta	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,0
	811111/1 Primici od prodaje zemljišta	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,0
811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	117.690,00	0,00	0,00	117.690,00	100,0
	811112/1 Primici od prodaje fiskulturne sale kod starog SŠC	117.690,00	0,00	0,00	117.690,00	100,0
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,0
812000	**Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija**	**3.169.930,00**	**204.040,00**	**-654.930,00**	**2.515.000,00**	**79,3**
812100	**Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija**	**237.930,00**	**0,00**	**-187.930,00**	**50.000,00**	**21,0**
812111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	237.930,00	0,00	-187.930,00	50.000,00	21,0
	812111/1 Primljeni kapitalni transfer od grada Sivaša	187.930,00	0,00	-187.930,00	0,00	0,0
	812111/2 UNDP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,0
812200	**Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti**	**2.567.000,00**	**203.000,00**	**-467.000,00**	**2.100.000,00**	**81,8**
812212	**Primljeni kapitalni transferi od Federacije**	**2.010.000,00**	**100.000,00**	**-622.000,00**	**1.388.000,00**	**69,1**
	812212/1 Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za tretiranje otpadnih voda	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,0

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN 2014	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	812212/2 Izgradnja sportskog poligona Luke	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,0
	812212/3 Rekonstrukcija stadiona	80.000,00	0,00	-10.000,00	70.000,00	87,5
	812212/4 Ostali projekti saobraćajne i komunalne infrastrukture	300.000,00	0,00	-190.000,00	110.000,00	36,7
	812212/5 Aleja kestenova II faza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,0
	812212/6 Federalno ministarstvo okoliša-izrada projekta za prečistač otpadnih voda	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,0
	812212/7Rekonstrukcija ul Hazna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,0
	812212/8 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II	350.000,00	100.000,00	20.000,00	370.000,00	105,7
	812212/9 Tehničko uređenje postrojenja za tretiranje i odlaganje otpada	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,0
	812212/10Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča-Šamac	300.000,00	0,00	83.000,00	383.000,00	127,7
	812212/11 Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
812214	**Primljeni kapitalni transferi od kantona**	**557.000,00**	**103.000,00**	**155.000,00**	**712.000,00**	**127,8**
	812214/1 Izgradnja vodoprivrednih objekata	180.000,00	103.000,00	150.000,00	330.000,00	183,3
	812214/2 Otklanjanje posljedica prirodne nepogode	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,0
	812214/3 Projekti zaštite okoliša	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,0
	812214/4 Oživljavanje parka-stara banja	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,0
	812214/5 Održavanje uređenih riječnih tokova	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,0
	812214/6 Tehničko-tehnološko uređenje zemljišta	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,0
	812214/7 Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,0
	812214/8 Izgradnja fiskulturne sale u MZ Zelinja Donja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,0
	812214/9 Izgradnja vatrogasnog doma	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
812300	**Kapitalni transferi od nevladinih izvora**	**365.000,00**	**1.040,00**	**0,00**	**365.000,00**	**100,0**
812313	**Kapitalni transferi od pojedinaca**	**365.000,00**	**1.040,00**	**0,00**	**365.000,00**	**100,0**
	813313/1 Kapitalni transferi od pojedinaca - putevi	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	100,0
	812313/2 Kapitalni transferi od pojedinaca - vodovod	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,0
	812313/3 Kapitalne potpore od pojedinaca - javna rasvjeta	25.000,00	1.040,00	0,00	25.000,00	100,0
	812313/4 Kapitalne potpore od pojedinaca - kanalizacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,0
815000	**Primici od kratkoročnog zaduživanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,0**
815300	**Primici od domaćeg zaduživanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,0**
815331	Primici od domaćih finansijski institucija	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,0

Član 3.

II.1.2.PLANIRANI TEKUĆI IZDACI

Planirani tekući izdaci izmijenjeni su kako slijedi:

Tabela br 2.

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
610000	**I TEKUĆI IZDACI**	**6.671.190,00**	**2.242.042,00**	**449.580,00**	**7.120.770,00**	**106,7**
611000	**1.PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH**	**2.378.030,00**	**813.711,00**	**56.440,00**	**2.434.470,00**	**102,4**
611100	**Bruto plaće i naknade**	**2.062.290,00**	**709.701,00**	**64.500,00**	**2.126.790,00**	**103,1**
611111	Plaće iz redovnog rada po umanjenju doprinosa	1.422.980,00	489.693,00	44.530,00	1.467.510,00	103,1
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	350.590,00	120.649,00	10.950,00	361.540,00	103,1
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	257.790,00	88.713,00	8.060,00	265.850,00	103,1
611133	Doprinosi za zapošljavanje	30.930,00	10.646,00	960,00	31.890,00	103,1

TABELARNI PRIKAZ NAKNADA ZA KORIŠTENJE PARKING MJESTA

	Ostali		Stanari	
	1	2	1	2
pola sata	0,50	0,50		
sat	1,0	0,50		
dnevna	4,0	3,00		
mjesečna	40,0	30,00	10,00	7,00
polugodišnja	150,0	100,00	40,00	30,00
godišnja	200,0	150,00	75,00	50,00
rezervacija godišnja	600,0	400,00	300,00	200,00

NAPOMENA:

- Sve cijene su u KM sa uračunatim PDV-om.
- Godišnja, polugodišnja, mjesečna i dnevna karta važi za sva javna parkirališta za zonu za koju je kupljena i za sve niže zone.
- Stanarska karta važi za jedno javno parkiralište.

9.

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj: 4/08 i 5/12), a u vezi sa članovima 23, 25 i 29. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 3/14)), na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja, Općinsko vijeće Gradačac, na 15. sjednici od 29. 05. 2014. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o zamjeni člana Komisije za društvene djelatnosti i boračka pitanja

I

U Komisiju za društvene djelatnosti i boračka pitanja, umjesto Mujkanović Age, imenuje se Mulahalilović Bakir.

Predsjednik i ostali članovi Komisije ostaju isti.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 186 /14
Datum:29.05.2014.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić

2. Zona "3" javnih parkirališta

Zona "3" javnih parkirališta će se, shodno odredbi člana 10. Odluke o javnim parkiralištima, ustanoviti odlukom općinskog načelnika, ukoliko se za to ukaže potreba.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

1. Nova parkirališta i promjene parkirališta prema zonama

1.U zavisnosti od potrebe i promijenjenih okolnosti određivat će se nova parkirališta i vršiti promjene parkirališta prema zonama, na način određen Odlukom o javnim parkiralištima.

2.Stupanje na snagu

2.Ovaj program stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku općine Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-184/14
Datum:29.05.2014.god.
Gradačac

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić

8.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), člana 9. Odluke o javnim parkiralištima ("Sl. glasnik općine Gradačac" br. 4/13), Općinsko vijeće Gradačac, na 15 . radnoj sjednice od 29. 05. 2014. godine, razmatrajući zahtjev za davanje saglasnosti za cijene parkiranja na području Gradačca, d o n o s i

R J E Š E N J E
o davanju saglasnosti na cijene parkiranja na području Gradačca
I

DAJE SE saglasnost JP "Parkinzi d.o.o. Gradačac, na na cijene korištenja parking prostora na javnim parkiralištima u Gradačcu.

Tabelarni prikaz cijena za korištenje parkirališta je sastavni dio ovog Rješenja.

II

O sprovođenju ovog Rješenja starat će se JP "Parkinzi"d.o.o. Gradačac.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u "Sl. glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće

Broj: 01-05-185/2014
Datum:29.05.2014.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVAN I PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
611200	**Naknade troškova zaposlenih**	**315.740,00**	**104.010,00**	**-8.060,00**	**307.680,00**	**97,4**
611211	Naknade prevoza sa posla i na posao	25.610,00	9.241,00	1.450,00	27.060,00	105,7
611221	Naknade za topli obrok	172.480,00	59.120,00	-800,00	171.680,00	99,5
611224	Regres za godišnji odmor	58.800,00	20.800,00	1.000,00	59.800,00	101,7
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	43.850,00	8.134,00	-9.710,00	34.140,00	77,9
611227	Pomoć u slučaju smrti i bolesti	15.000,00	6.715,00	0,00	15.000,00	100,0
612000	**2.DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI**	**223.650,00**	**76.820,00**	**6.980,00**	**230.630,00**	**103,1**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	123.740,00	42.582,00	3.870,00	127.610,00	103,1
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	82.490,00	28.388,00	2.570,00	85.060,00	103,1
612113	Doprinosi za zapošljavanje	10.310,00	3.548,00	310,00	1.620,00	103,0
612219	Ostali doprinosi	7.110,00	2.302,00	230,00	7.340,00	103,2
613000	**3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE**	**1.927.190,00**	**690.225,00**	**179.460,00**	**2.106.650,00**	**109,3**
613100	**Putni troškovi**	**18.200,00**	**5.950,00**	**0,00**	**18.200,00**	**100,0**
613110	Putni troškovi u zemlji	4.500,00	1.400,00	0,00	4.500,00	100,0
613120	Putni troškovi u inostranstvu	12.800,00	4.227,00	0,00	12.800,00	100,0
613190	Ostale naknade putnih troškova	900,00	323,00	0,00	900,00	100,0
613200	**Izdaci za energiju**	**179.200,00**	**83.922,00**	**11.230,00**	**190.430,00**	**106,3**
613211	Izdaci za električnu energiju	153.600,00	80.568,00	11.230,00	164.830,00	107,3
	613211/1 Izdaci za električnu energiju - zgrade	34.000,00	14.025,00	0,00	34.000,00	100,0
	613211/2 Izdaci za javnu rasvjetu	119.600,00	66.543,00	11.230,00	130.830,00	109,4
613212	Izdaci za grijanje	25.600,00	3.354,00	0,00	25.600,00	100,0
613300	**Izdaci za komunalne usluge**	**557.700,00**	**273.513,00**	**54.000,00**	**611.700,00**	**109,7**
613311	Izdaci za telefon,telefaks i teleks	13.500,00	3.694,00	0,00	13.500,00	100,0
613312	Izdaci za Internet usluge	2.400,00	791,00	0,00	2.400,00	100,0
613313	Izdaci za mobilne telefonske usluge	12.500,00	3.512,00	0,00	12.500,00	100,0
613314	Izdaci za poštanske usluge	25.690,00	6.554,00	0,00	25.690,00	100,0
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.960,00	1.628,00	0,00	4.960,00	100,0
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	3.650,00	1.033,00	0,00	3.650,00	100,0
613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	460.000,00	247.579,00	0,00	460.000,00	100,0
	613324/1 Održavanje čistoće	200.000,00	374,00	0,00	200.000,00	100,0
	613324/2 Zimska služba	260.000,00	247.205,00	0,00	260.000,00	100,0
613329	Ostale komunalne usluge	35.000,00	8.722,00	54.000,00	89.000,00	254,3
	613329/1 Ostale komunalne usluge	35.000,00	8.722,00	0,00	35.000,00	100,0
	613329/3 Odvoz smeća van općine	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,0
613400	**Nabavka materijala**	**72.400,00**	**28.800,00**	**0,00**	**72.400,00**	**100,0**
613411	Kancelarijski materijal	30.000,00	17.839,00	0,00	30.000,00	100,0
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	9.500,00	4.200,00	0,00	9.500,00	100,0
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	7.100,00	2.526,00	0,00	7.100,00	100,0
613416	Sitan inventar	5.800,00	1.424,00	0,00	5.800,00	100,0
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	3.500,00	1.767,00	0,00	3.500,00	100,0
613481	Izdaci za odjeću i uniforme	8.000,00	90,00	0,00	8.000,00	100,0
	613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika	*2.000,00*	*90,00*	*0,00*	2.000,00	100,0
	613481/3 Nabavka odjeće za gašenje požara	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	6.000,00	100,0
613484	Materijal za čišćenje	3.500,00	954,00	0,00	3.500,00	100,0
613487	Opremanje struktura civilne zaštite	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVAN I PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
613500	**Izdaci za usluge prevoza i gorivo**	**53.100,00**	**12.267,00**	**0,00**	**53.100,00**	**100,0**
613511	Benzin	10.350,00	3.080,00	0,00	10.350,00	100,0
613512	Dizel	31.000,00	8.450,00	0,00	31.000,00	100,0
613523	Registracija vozila	2.750,00	737,00	0,00	2.750,00	100,0
613524	Izdaci za prijevoz učenika	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,0
613600	**Unajmljivanje imovine i opreme**	**34.000,00**	**3.416,00**	**0,00**	**34.000,00**	**100,0**
613611	Unajmljivanje prostora	5.000,00	1.170,00	0,00	5.000,00	100,0
613612	Unajmljivanje stanova	25.000,00	960,00	0,00	25.000,00	100,0
613621	Unajmljivanje opreme	4.000,00	1.286,00	0,00	4.000,00	100,0
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**280.700,00**	**86.598,00**	**70.000,00**	**350.700,00**	**124,9**
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada	5.800,00	4.165,00	0,00	5.800,00	100,0
	613711/1 Materijal za popravku i održavanje zgrada	*5.800,00*	*4.165,00*	*0,00*	5.800,00	100,0
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	20.000,00	12.326,00	10.000,00	30.000,00	150,0
	613721/1 Usluge popravke i održavanja zgrada	*15.000,00*	*12.326,00*	*10.000,00*	25.000,00	166,7
	613721/2 Usluge popravke i održavanja skloništa	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
613721	Usluge popravaka i održavanja opreme	14.500,00	3.266,00	0,00	14.500,00	100,0
	613722/1 Usluge popravke i održavanja opreme	*11.500,00*	*3.266,00*	*0,00*	11.500,00	100,0
	613722/2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	20.400,00	6.250,00	0,00	20.400,00	100,0
613724	Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova	190.000,00	60.591,00	60.000,00	250.000,00	131,6
	613724/1 Usluge opravke i održavanja puteva	*190.000,00*	*60.591,00*	*60.000,00*	250.000,00	131,6
613726	Usluge održavanja javne rasvjete	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,0
613800	**Izdaci osigur. i bankarskih usluga**	**8.100,00**	**3.551,00**	**2.000,00**	**10.100,00**	**124,7**
613813	Osiguranje vozila	4.500,00	606,00	0,00	4.500,00	100,0
613821	Izdaci platnog prometa	3.600,00	2.945,00	2.000,00	5.600,00	155,6
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**723.790,00**	**192.208,00**	**42.230,00**	**766.020,00**	**105,8**
613911	Usluge medija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,0
613912	Usluge štampanja	4.500,00	8.916,00	8.000,00	12.500,00	277,8
613914	Usluge reprezentacije	73.000,00	18.328,00	0,00	73.000,00	100,0
	613914/1 Usluge reprezentacije	*44.000,00*	*18.328,00*	*0,00*	44.000,00	100,0
	613914/2 Saradnja sa partnerskim gradovima	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	8.000,00	100,0
	613914/4 Općinska priznanja	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	4.000,00	100,0
	613914/5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	8.000,00	100,0
	613914/6 Vatromet	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	6.000,00	100,0
	613914/7 Obilježavanje dana općine	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
613915	Ostale stručne usluge	25.000,00	2.551,00	30.000,00	55.000,00	220,0
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	*20.000,00*	*2.551,00*	*0,00*	20.000,00	100,0
	613915/2I zrada elaborata i projekata za sanaciju klizišta-pravna lica	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
	613915/3 Priprema projekta Domažić	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	30.000,00	0,0
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	10.000,00	2.220,00	0,00	10.000,00	100,0
613922	Usluge stručnog obrazovanja-seminari	5.000,00	2.519,00	0,00	5.000,00	100,0
613924	Izdaci za stručne ispite	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,0
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	30.840,00	2.714,00	0,00	30.840,00	100,0

Red broj	*Naziv parking mjesta*	*broj parking mjesta*	*Zona parkiranja*	*Vrsta javnog parkirališta*		*Kratak opis*
				zatvoreni	*na ulici - van ulice*	
1.	**Titova "1"**	15	1	Otvoreni	na ulici	*Od Crvene škole do Pošte*
2.	**Titova "2"**	15	1	Otvoreni	na ulici	*Od Pošte do "Konzuma", sa parkingom ispred zgrade SDK*
3.	**Trg "2"**	60	1	zatvoreni	van ulice	*prostor platoa ispred Huseinije džamije i stare gradske kafene*
4.	**Trg "1"**	60	1	zatvoreni	van ulice	*prostor platoa ispred općinskog sud i iza NLB banke*
5.	**Park**	45	1	zatvoreni	van ulice	*plato pored gradskog parka i centralnog spomen obilježja. Bivši prostor gradske piljarnice.*
6.	**Škola "IGK"**	120	1	zatvoreni	van ulice	*Plato između škole Ivan Goran Kovačić i sportske dvorane Skenderija*
7.	**H.K. Gradaščevića**	40	1	Otvoreni	na ulici	*Od MUP-a do Raiffeisen banke*
8.	**Skenderija**	150	1	zatvoreni	van ulice	*Plato pored sportske dvorane skenderija lijeva i desna strana*
9.	**Zanatsko tržni centar "1"**	30	2	Otvoreni	na ulici-van ulice	*Kod Raiffeisen banke te plato ispred parkinga Skenderija*
10.	**Zanatsko tržni centar "2"**	30	2	Otvoreni	na ulici-van ulice	*Od Raiffeisen banke do kružnog toka, te plato unutar zanatsko-tržnog centra "pijaca"*
11.	**Stara bolnica**	45	1	otvoreni	na ulici - van ulice	*Od kafića "Bambi" do skretanja za ulicu 1. marta do 1. maja*
12.	**Reufa Huseinagića**	60	1	Otvorenvan ulice	na ulici - van ulice	*ulica Reufa Huseinagića, te prostor pored stambenog niza u ovoj ulici, parking iza općine.*
13.	**Potok Mahala "1"**	25	1	otvoreni	na ulici	*Prostor od zgrade "Egara" do objekta A2 u stambenom nizu*
14.	**Potok mahala "2"**	90	2	otvoreni	na ulici-van ulice	*Prostor od A2 zgrade u Potok Mahali do kraja ulice, zajedno sa platoom pored Biroa za zapošljavanje*
15.	**Hadžiefendijina**	25	1	otvoreni	na ulici-van ulice	*prostor od Hadžiefendijine vode do prežionice kafe Subašić*
16.	**Stara autobuska**	25	2	Otvoreni	van ulice	*Prostor kod socijalnog, stare autobuske i stambene zgrade preko puta stare autobuske stanice*
17.	**Bolnica**	100	2	Zatvoreni	van ulice	*Parking prostor kod dječjeg obdaništa i gradske bolnice i mali parking bolnice*
18.	**Stari grad**	60	2	zatvoreni	van ulice	*prostor pored stare gimnazije (oba platoa)*

6.

Na osnovu člana 6. i člana 8. stav 1. pod a) Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine TK”, broj: 11/05, 7/07, 8/12 i 14/13), člana 7. stav 2. Odluke o javnim parkiralištima („Službeni glasnik općine Gradačac”, br. 4/13), te člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, broj:4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 15. sjednici održanoj dana 29. 05. 2014.godine, donosi

O D L U K U
o davanju saglasnosti za upravljanje javnim parkiralištima

Član 1.

DAJE SE saglasnost JP -u ”Parkinzi” d.o.o. Gradačac da upravlja i koristi javna parkirališta na području općine Gradačac.

Član 2.

Upravljanje i korištenje javnim parkinzima iz prethodnog člana, JP ”Parkinzi” d.o.o. Gradačac će obavljati savjesno, s pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima („Službeni glasnik općine Gradačac”, br. 4/13).

Član 3.

Obavezuje se JP ”Parkinzi” d.o.o. Gradačac da odredi visinu naknade za korištenje parking mjesta, koju će prethodno dostaviti Općinskom vijeću Gradačac na saglasnost, kao i da uz saglasnost Općinskog načelnika, posebnim aktom odredi izgled i sadržaj parking karte.

Visina naknade određena od strane upravitelja, na koju je Općinsko vijeće dalo saglasnost, će se koristiti za obračun naknada za korištenje parking mjesta.

Član 4.

U slučaju ne izvršavanja obaveza ustanovljenih članom 2. ove Odluke, Općinsko vijeće će, na prijedlog Općinskog načelnika, donijeti odluku kojom će opozvati saglasnost iz člana 1. ove Odluke.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u “Službenom glasniku općine Gradačac”.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-183/14
Datum:29.05.2014.god.
Gradačac

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić

7.

Na osnovu člana 3. Odluke o javnim parkiralištima („Službeni glasnik općine Gradačac”, br. 4/13) i člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac”, br. 4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 15. sjednici održanoj dana 29. 05. 2014. godine, donosi:

P R O G R A M
javnih parkirališta

I OPĆE ODREDBE

Programom javnih parkirališta (u daljem tekstu: Program) određuju se javna parkirališta po zonama, broj parking mjesta, kao i vrste parkirališta po zonama.

II ZONE PARKIRANJA

1.Tabelarni prikaz javnih parkirališta

Javna parkirališta sa naplatom na području općine Gradačac kategorišu se po vrsti, zoni, broju parking mjesta i kratkim opisom na sljedeći način:

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVAN I PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	613934/1Održavanje serverskih softvera	*8.950,00*	*2.714,00*	*0,00*	8.950,00	100,0
	613934/2Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva	*19.890,00*	*0,00*	*0,00*	19.890,00	100,0
	613934/3 Korištenje permanentnih GPS stanica	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	2.000,00	100,0
613951	Izdaci za kontrolu vode	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0
613961	Zatezne kamate	3.000,00	405,00	0,00	3.000,00	100,0
613962	Troškovi spora	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	133,3
613974	Izdaci za rad komisija	98.600,00	23.653,00	-4.670,00	93.930,00	95,3
	613974/1 Komisije općinskog vijeća	*10.200,00*	*4.406,00*	*-5.000,00*	5.200,00	51,0
	613974/2 Izborna komisija	*15.600,00*	*2.731,00*	*330,00*	15.930,00	102,1
	613974/3 Komisija za procjenu nekretnina	*21.300,00*	*6.143,00*	*0,00*	21.300,00	100,0
	613974/4 Komisije za tehnički prijem objekata	*42.500,00*	*10.373,00*	*0,00*	42.500,00	100,0
	613974/5 Naknade za vjenčanja	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
	613974/6 Ostale komisije	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
	613974/7 Komisija za procjenu šteta	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	1.000,00	100,0
613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	184.000,00	56.647,00	-22.360,00	161.640,00	87,8
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti	40.200,00	9.735,00	0,00	40.200,00	100,0
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	*30.200,00*	*9.235,00*	*0,00*	30.200,00	100,0
	613976/2 Priprema i obuka struktura civilne zaštite	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
	613976/3 Izrada eleborata i projekata za sanaciju klizišta-fizička lica	*5.000,00*	*500,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
613983	Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.470,00	450,00	10,00	1.480,00	100,7
613986	Doprinos za ZO-paušali.komisije.ugovori	13.600,00	4.066,00	-380,00	13.220,00	97,2
613987	Doprinos za PIO-paušali, komisije,ugovori	20.390,00	6.099,00	-610,00	19.780,00	97,0
613988	Porez na dohodak-paušali,komisije,ugovori	32.640,00	9.759,00	-790,00	31.850,00	97,6
613991	Ostale nespomenute usluge i dažbine	144.050,00	44.146,00	23.030,00	167.080,00	116,0
	613991/1 Ostale nespomenute usluge i dažbine	*8.900,00*	*7.908,00*	*3.000,00*	11.900,00	133,7
	613991/2 Izdaci protivgradne zaštite	*55.000,00*	*14.500,00*	*0,00*	55.000,00	100,0
	613991/3 Izdaci za usluge deminiranja	*20.000,00*	*3.562,00*	*0,00*	20.000,00	100,0
	613991/6 Budžetska rezerva	*30.150,00*	*18.000,00*	*20.030,00*	50.180,00	166,4
	613991/7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	*10.000,00*	*176,00*	*0,00*	10.000,00	100,0
	613991/8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	20.000,00	100,0
613999	Otpis nenaplativih potraživanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,0
614000	**4.TEKUĆI GRANTOVI**	**1.916.320,00**	**643.186,00**	**55.000,00**	**1.971.320,00**	**102,9**
614100	**Grantovi drugim nivoima vlade**	**341.600,00**	**149.545,00**	**0,00**	**341.600,00**	**100,0**
614117	Grantovi mjesnim zajednicama	21.000,00	8.200,00	0,00	21.000,00	100,0
614121	Transferi za kulturu	41.600,00	1.200,00	0,00	41.600,00	100,0
	614121/1 Gradačački književni susreti	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	13.000,00	100,0
	614121/2 BZK Preporod	*8.400,00*	*400,00*	*0,00*	8.400,00	100,0
	614121/3 HKD Napredak	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	1.800,00	100,0
	614121/4 Kulturne manifestacije	*18.400,00*	*800,00*	*0,00*	18.400,00	100,0
614122	Transfer za sport	259.000,00	140.145,00	0,00	259.000,00	100,0
	614122/1 Kotizacije i trenažni proces	*201.400,00*	*118.238,00*	*0,00*	201.400,00	100,0
	614122/2 Sportske manifestacije	*29.600,00*	*11.907,00*	*0,00*	29.600,00	100,0
	614122/3 Transfer za KIK Zmaj	*28.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	28.000,00	100,0
614124	Transfer za izbore	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,0

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVAN I PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
614200	**Tekući transferi pojedincima**	**222.300,00**	**52.585,00**	**21.500,00**	**243.800,00**	**109,7**
614231	Beneficije za socijalnu zaštitu	82.000,00	17.515,00	0,00	82.000,00	100,0
	614231/1 Jednokratne novčane pomoći	*30.000,00*	*10.100,00*	*0,00*	30.000,00	100,0
	614231/2 Sanacija duga za vodu i el.energiju naselju Diren	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	1.000,00	100,0
	614231/3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	4.000,00	100,0
	614231/4 Izdaci za finansiranje Duge	*20.000,00*	*6.500,00*	*0,00*	20.000,00	100,0
	614231/6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike	*3.000,00*	*915,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
	614231/7 Jednokratne pomoći za korisnike Biz-a	*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	24.000,00	100,0
61232	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,0
	614232/1 Izdaci za lijekove zakorisnike BIZ-a	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	2.000,00	100,0
	614232/2 Izdaci za građevinske dozvole za borce	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	2.000,00	100,0
614233	Izdaci za pomoć sanaciji kuća socijalnih kategorija	20.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	100,0
614234	Izdaci za stipendije	77.300,00	11.100,00	11.500,00	88.800,00	114,9
614239	Ostali transferi pojedincima	34.000,00	15.970,00	10.000,00	44.000,00	129,4
	614239/1 Ostali grantovi pojedincima	*25.000,00*	*9.510,00*	*0,00*	25.000,00	100,0
	614239/2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik)	*9.000,00*	*6.460,00*	*10.000,00*	19.000,00	211,1
614241	Jednokratni novčani transferi pojedincima za otklanjanje posljedica prirodne nesreće	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	100,0
614300	**Tekući transferi neprofitnim organizacijama**	**1.332.420,00**	**436.056,00**	**33.500,00**	**1.365.920,00**	**102,5**
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.004.320,00	338.099,00	0,00	1.004.320,00	100,0
	614311/1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
	614311/2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja -GVS	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	1.000,00	100,0
	614311/3 Centar za kulturu	*168.750,00*	*56.000,00*	*0,00*	168.750,00	100,0
	614311/4 Centar za socijalni rad	*327.800,00*	*109.200,00*	*0,00*	327.800,00	100,0
	614311/5 Dječije obdanište	*224.640,00*	*74.880,00*	*0,00*	224.640,00	100,0
	614311/6 Javna biblioteka	*129.130,00*	*46.019,00*	*0,00*	129.130,00	100,0
	614311/7 Vatrogasno društvo	*147.000,00*	*49.000,00*	*0,00*	147.000,00	100,0
	614311/8 Crveni križ	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	29.500,00	12.000,00	27.000,00	56.500,00	191,5
	614319/1 Medžlis islamske zajednice	*24.000,00*	*12.000,00*	*27.000,00*	51.000,00	212,5
	614319/2 Župni ured KTK	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
	614319/3 Srpska pravoslavna crkva	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	2.500,00	100,0
614323	Tekući transferi političkim partijama	60.000,00	19.200,00	0,00	60.000,00	100,0
614324	Tekući transfer udruženjima građana	232.600,00	65.757,00	6.500,00	239.100,00	102,8
	614324/1 Izdaci za rad Saveza boračkih organizacija	*118.200,00*	*39.400,00*	*0,00*	118.200,00	100,0
	614324/2 Izdaci za finansirenje projekata Saveza bor. organizacija	*10.000,00*	*1.400,00*	*0,00*	10.000,00	100,0
	614324/3 Izdaci za finansiranje Patriotske lige	*6.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	6.000,00	100,0
	614324/4 Izdaci za rad SUBNOAR-a	*6.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	6.000,00	100,0
	614324/5 Obilježavanje značajnih datuma	*13.900,00*	*2.000,00*	*0,00*	13.900,00	100,0
	614324/6 Ostali praznici i godišnjice	*5.700,00*	*1.000,00*	*0,00*	5.700,00	100,0
	614324/7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organ.	*3.000,00*	*26,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
	614324/8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	3.000,00	100,0
	614324/9 Ostala udruženja	*14.000,00*	*2.950,00*	*0,00*	14.000,00	100,0
	614324/10 Ostali korisnici	*9.000,00*	*9.481,00*	*0,00*	9.000,00	100,0
	614324/11 Projekti za mlade	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	4.000,00	100,0
	614324/12 Projekat ravnopravnosti polova	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	3.000,00	100,0

LOT 3
POPRAVKA I SANACIJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA SA MAKADAMSKOM PODLOGOM

Red. broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere KM	IZNOS KM
1	2	3	4	5	6
	MAKADAMSKI KOLOVOZ				
1.	Nabavka kamenog materijala za sanaciju kolovoza sa prevozom i ugradnjom. (Obračun po m³ nabavljenog materijala)				
	a) Riječni šljunak	m³	400,00	19,00	7.600,00 KM
	b) Rizla	m³	1000,00	24,00	24.000,00 KM
	c) Kameni agregat 0-60 mm	m³	130,00	26,00	3.380,00 KM
	d) Kameni agregat 0-32 mm	m³	1,00	26,00	26,00 KM
	e) Kameni agregat 4-8 mm	m³	1,00	31,00	31,00 KM
2.	Mašinska popravka i zaravnavanje makadamskog kolovoza. a) rad grejdera				
	Obračun po satu.	sat.	100,00	77,00	7.700,00 KM
	UKUPNO:				**42.737,00 KM**
				PDV 17 %	**7.265,29 KM**
	UKUPNO - LOT 3 - Popravka i sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva sa makadamskom podlogom:				**50.002,29 KM**

REKAPITULACIJA

		bez PDV-a	sa PDV-om
1	LOT 1 - Popravka i sanacija gradskih ulica	51.208,00	59.913,36
2	LOT 2 - Popravka i sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnom podlogom	51.510,25	60.266,99
3	LOT 3 - Popravka i sanacija lokalnih i nekategorisanih ulica sa makadamskom podlogom	42.737,00	50.002,29
	UKUPNO:	**145.455,25**	**170.182,64**

1	2	3	4	5	6
VI	**- SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA**				
	A/ ODRŽAVANJE ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE I OGRADE NA OBJEKTIMA				
	B/ VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA: po Pravilniku Službeni glasnik BiH broj 16/07				
33.	Postavljanje novih saobraćajnih znakova. Naknadom obuhvaćenanabavka znaka sa stubom l=3 m, prevoz do mjesta ugradnje, te montaža i ugradnja stuba sa betonom. Saobraćajni znak na podlozi AlMg2d=2 mm sa povijenim rubom, aplikacijskoj reflektujućoj foliji klasa I Ing.grade, garancija 8 godina. Dimenzije znakova Ø 600 mm, 90x90x90, 60x60. (Obračun po komadu komplet ugrađenog znaka)	kom	5,00	200,00	1.000,00 KM
34.	Postavljanje novih znakova na postojeći stub klasa I. Nakadaom obuhvaćena nabavka i montaža znaka dimenzija Ø 600 mm, 90x90x90, 60x60 sa prevozom te demontaža starog (Obračun po komadu ugrađenog znaka)	kom	8,00	100,00	800,00 KM
35.	Popravka saobraćajnog znaka (ispravljanje) (Obračun po komadu popravljenog znaka)	kom	5,00	20,00	100,00 KM
	C/ HORIZONTALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA				
36.	Izrada strelica na kolovozu L = 5 m (Obračun po komadu izvedene strelica)				
	a) jednostrana strelica	kom	5,00	2,00	10,00 KM
	b) dvostrana strelica	kom	5,00	2,00	10,00 KM
37.	Izrada pješačkih prelaza i regulacionih ostrva (Obračun po m² bruto površine)	m²	17,00	11,00	187,00 KM
38.	Izrada zaustavne "STOP " linije (Obračun po m²)	m²	5,00	40,00	200,00 KM
39.	Izrada oznake " ŠKOLA " (Obračun po komadu kompletnog ispisa)	kom	9,00	47,00	423,00 KM
40.	Izrada raznih slova na kolovozu (BUS, TAXI i sl.) (Obračun po komadu slova)	kom	1,00	45,00	45,00 KM
VII	**ZAŠTITA PUTEVA**				
41.	Postavljanje zaštitne odbojne ograde tipa "B"	m^1	20,00	75,00	1.500,00 KM
42.	Čišćenje smeća i otpada sa utovarom u vozilo i odvozom na prikladnu (legalnu) deponiju (Obračun po m³ odvezenog smeća ili otpada)	m³	5,00	25,00	125,00 KM
VIII	**NEPREDVIĐENI RADOVI**				
43.	Za radove koji nisu predviđeni ovim predračunom, a koje je neophodno izvršiti, vrijednost radova će se utvrditi na osnovu stvarnih količina a ulazni podaci za formiranje cijena su sljedeći				
	a) Radna snaga	h	30,00	5,50	165,00 KM
	b) Kamion nosivosti do 10 tona	h	2,00	50,00	100,00 KM
	c) Kamioni nosivosti preko 10 tona	h	5,00	70,00	350,00 KM
	g) Grejder	h	1,00	60,00	60,00 KM
	h) Rovokopač (bager)	h	1,00	60,00	60,00 KM
	i) Valjak do 2 t	h	5,00	42,00	210,00 KM
	j) Valjak preko 2 t	h	1,00	50,00	50,00 KM
				UKUPNO:	**51.510,25 KM**
				PDV 17 %	**8.756,74 KM**
	UKUPNO - LOT 2 - Popravka i sanacija gradskih ulica:				**60.266,99 KM**

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVAN I PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	614324/13 Manifestacije i sajmovi	*4.500,00*	*5.500,00*	*3.500,00*	8.000,00	177,8
	614324/14 Turniri,značajni datumi i ostali događaji	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	12.000,00	100,0
	61324/15 Izdaci za rad udruga HVO	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	2.000,00	100,0
	614324/16 Izdaci za rad Kutak radosti	*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	4.800,00	100,0
	614324/18 Sufinansiranje projekta pretškolskog obrazovanja	*10.500,00*	*0,00*	*3.000,00*	13.500,00	128,6
	614324/19 Udruženje maloljetnih boraca	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	1.000,00	100,0
	614324/20 Udruženja logoraša	*500,00*	*0,00*	*0,00*	500,00	100,0
	614324/21 Udruženje PTSP	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	1.500,00	100,0
614329	Ostali transferi neprofitnim organ.-monograqfije	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	100,0
614400	**Subvencije javnim preduzećima**	**20.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,0**
614417	Subvencije za veterinarstvo	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	100,0
615000	**5.KAPITALNI TRANSFERI**	**226.000,00**	**18.100,00**	**151.700,00**	**377.700,00**	**167,1**
615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	**226.000,00**	**18.100,00**	**151.700,00**	**377.700,00**	**167,1**
	615311/3 MZ Zelinja S.- sanacija puteva	*14.000,00*	*1.100,00*	*0,00*	14.000,00	100,0
	615311/4 MZ Zelinja D.- uredjen je igrališta i dzamije	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	14.000,00	100,0
	615311/5 MZ Toke - Završetak zgrade MZ-a	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	8.000,00	100,0
	615311/6 MZ Rajska, spomen obilježje, vakufska kuća i svlačionica na igralištu	*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	24.000,00	100,0
	615311/7 MZ J.selo- Rasvjeta oko poligona i igrališta, svlačionica, put prema školi	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	10.000,00	100,0
	615311/8 MZ Srnice G. - uredjenje zemljista za igraliste	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	6.000,00	100,0
	615311/9 MZ Srnice D.- zemljište za poligon	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	9.000,00	100,0
	615311/10 MZ Biberovo P. - drustveni dom	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
	615311/11 MZ Vučkov ci- Drustveni dom i mekteb	*10.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	10.000,00	100,0
	615311/12 MZ Kerep- rasvjeta na poligonu	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
	615311/13 MZ Medjidja S.- zemljiste za igraliste	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	10.000,00	100,0
	615311/14 MZ Mionica 3, projekti infrastrukture	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
	615311/15 MZ Mionica 2- spomen obiljezje	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
	615311/16 MZ Mionica Centar, kanalizacija	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	8.000,00	100,0
	615311/17 MZ Mionica 1, uredjenja igrališta, svlačionica i ograda oko poligona	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	25.000,00	100,0
	615311/18 MZ Vida 2- spomen obilježje	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	10.000,00	100,0
	615311/19 MZ Okanovići-sanacija mosta	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	15.000,00	100,0
	615311/20 MZ Sibovac, prostorije MZ	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	5.000,00	100,0
	615311/22 MZ Zelinja Donja -izgradnja sportske sale	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	30.000,00	100,0
	615311/23 Izgradnja spomen obilježja na Banderi	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	8.000,00	100,0
	615311/24 Planinarski dom	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	10.000,00	0,0
	615311/25 MZ Novalići- izgradnja vodovoda	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	15.000,00	0,0
	615311/26 Sufinansiranje izgradnje pješačke staze u MZ Vida 2	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	40.000,00	0,0
	615311/27 Sufinansiranje izgradnje II faze Gimnazije	*0,00*	*0,00*	*36.700,00*	36.700,00	0,0
	615311/28 Sufinansiranje izgradnje i san acije romskih kuća-HILSWERK	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	40.000,00	0,0
	615311/29 Sufinansiranje projekta sanacije krova u Dječijem obdaništu	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	10.000,00	0,0

Član 4.

II.2. KAPITALNI BUDŽET

Ukupna vrijednost kapitalnih ulaganja izmijenjena je na slijedeći način:

Tabela br 3.

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVAN I PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
820000	**II KAPITALNI IZDACI (1+2)**	**5.691.020,00**	**351.067,00**	**-913.180,00**	**4.777.840,00**	**84,0**
821000	**1.NABAVKA STALNIH SREDSTAVA**	**4.980.740,00**	**262.669,00**	**-607.460,00**	**4.373.280,00**	**87,83**
821100	**Nabavka zemljišta,šuma i zasada**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,0**
	821111/1Nabavka zemljišta -naknade za eksproprijacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,0
821200	**Nabavka građevina**	**915.000,00**	**1.186,00**	**-600.000,00**	**315.000,00**	**34,4**
821211	Izgradnja kulturnog centra - I faza	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,0
821211	Izgradnja vatrogasnog doma	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250,0
821221	Vanjska rasvjeta,trotoari i ograde(Vučkovci,Jelovče Selo i dr.)	65.000,00	1.186,00	0,00	65.000,00	100,0
821300	**Nabavka opreme**	**250.650,00**	**47.013,00**	**45.700,00**	**296.350,00**	**118,2**
821311	Namještaj	10.000,00	474,00	0,00	10.000,00	100,0
821312	Kompjuterska oprema	15.150,00	2.415,00	0,00	15.150,00	100,0
821313	Oprema za prijenos podataka i glasa	10.000,00	149,00	0,00	10.000,00	100,0
	821313/2 Sredstva veze za operativni centar civilne zaštite	7.000,00	149,00	0,00	7.000,00	100,0
	821313/3 Radni pult,sirene, TV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,0
821319	Fotokopirni aparat (vijeće i društ.djel.)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,0
821321	Motorna vozila	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	100,0
	821321/3 Zamjena auta staro za novo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,0
	821321/4 Nabavka polovnog vatrogasnog vozila	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,0
	821321/5 Nabavka vozila	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,0
821341	Elektronska oprema	148.000,00	42.676,00	45.700,00	193.700,00	130,9
	821341/1 Rekonstrukcija videonadzora u zgradi općine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,0
	821341/2 Izrada projekta i I faza videonadzora grada	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,0
	821341/3 Nabavka parking satova	125.000,00	42.676,00	45.700,00	170.700,00	136,6
	821341/4 Nabavka instrumenta GPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,0
821361	Strojevi,uređaji,alati i instalacije	2.000,00	1.299,00	0,00	2.000,00	100,0
	821361/1 Klima uređaji	2.000,00	1.299,00	0,00	2.000,00	100,0
821500	**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**155.700,00**	**26.961,00**	**9.600,00**	**165.300,00**	**106,2**
821512	**Licence za korištenje zemljišta, patenata itd**	**11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**	**100,0**
	821512/1 Licenca za korištenje antivirusnog alata NOD 32	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,0
	821512/2 Nabavka softvera	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0
	821512/3 Licenciranje Windowsa, Offica i aplikativnih softvera	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0
821521	**Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje**	**134.000,00**	**24.961,00**	**9.600,00**	**143.600,00**	**107,2**
	821521/1 Prostorno planska dokumentacija	20.000,00	6.995,00	0,00	20.000,00	100,0
	821521/4 Izrada projekata infrastrukture	35.000,00	4.170,00	0,00	35.000,00	100,0
	821521/6 Revizija projektne dokumentacije	7.000,00	1.276,00	0,00	7.000,00	100,0
	821521/15 Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,0
	821521/17 Izrada elaborata i studija za prečistač otpadnih voda	60.000,00	3.000,00	0,00	60.000,00	100,0
	821521/19 Registracija zemljišta-IDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,0
	821521/20 Izrada projekta uređenja stare banje	0,00	7.020,00	7.100,00	7.100,00	0,0

1	2	3	4	5	6
23.	Čišćenje slivnika sa odvozom materijala na deponiju (Obračun po kom očišćenog slivnika)	kom	8,00	30,00	240,00 KM
24.	Zamjena oštećenih ili nestalih slivničkih rešetki sa svim radovima na vađenju ostataka stare i postavljanju nove (Obračun po kom zamjenjene rešetke)				
	a) Kompletna rešetka	kom	1,00	120,00	
	b) Samo poklopac	kom	1,00	100,00	
25.	Kompletna izrada cjevastih betonskih propusta (iskop, polaganje cijevi, izrada bet. obloge, zatrpavanje do kote posteljice, izrada ulazno izlaznih bet. glava sa slivnikom) (Obračun po m^1 izvedenog propusta)				
	Ø 300 mm	m^1	1,00	85,00	85,00 KM
	Ø 400 mm	m^1	1,00	95,00	95,00 KM
	Ø 500 mm	m^1	1,00	102,00	102,00 KM
	Ø 600 mm	m^1	1,00	120,00	120,00 KM
	Ø 800 mm	m^1	1,00	130,00	130,00 KM
	Ø 1000 mm	m^1	1,00	145,00	145,00 KM
26.	Polaganje novih drenažnih cijevi sa svim potrebnim radnjama (Iskop, podloga, filter, cijevi i sl.) (Obračun po m' izvedene drenaže)				
	a) Ø 150 mm	m^1	6,00	21,00	126,00 KM
	b) Ø 200 mm	m^1	12,00	24,00	288,00 KM
	c) Ø 300 mm	m^1	5,00	30,00	150,00 KM
IV -PREGLEDNOST PUTEVA I ODRŽAVANJE KOSINA USJEKA I NASIPA					
27.	Mašinski iskop sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju. Iskop za otvaranje preglednosti, čišćenje odrona sa puta i čišćenje bermi (Obračun po m^3 iskopanog materijala)				
	a) Iskop u materijalu III i IV kategorije	m^3	30,00	7,30	219,00 KM
	b) Iskop u materijalu V i VI katergorije	m^3	10,00	6,00	60,00 KM
V - POPRAVKA (SANACIJA) ZIDOVA, GABIONA I OSTALIH GRAĐEVINA					
28.	Nabavka , prevoz i ugradnja betona u temelje zidova (Obračun po m^3 ugrađenog betona)				
	a) MB 15	m^3	3,00	125,00	375,00 KM
	b) MB 20	m^3	2,00	140,00	280,00 KM
29.	Nabavka , prevoz i ugradnja betona u zid u jednostranoj oplati (Obračun po m^3 ugrađenog betona)				
	a) MB 20	m^3	3,00	175,00	525,00 KM
	b) MB 30	m^3	2,00	195,00	390,00 KM
30.	Nabavka , prevoz i ugradnja betona u zid u dvostranoj oplati (Obračun po m^3 ugrađenog betona)				
	a) MB 20	m^3	2,00	205,00	410,00 KM
	b) MB 30	m^3	2,00	220,00	440,00 KM
31.	Nabavka i ugradnja betonskog željeza (armature) (Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza)				
	a) armaturne mreže	kg	50,00	2,20	110,00 KM
	b) betonsko željezo do Ø 12 mm	kg	50,00	2,20	110,00 KM
	c) betonsko željezo preko Ø 12 mm	kg	50,00	2,50	125,00 KM
32.	Nabavka materijala i kompletna izrada gabionskih konstrukcija (Obračun po m^3 ugrađenog gabiona)	m^3	4,00	135,00	540,00 KM

1	2	3	4	5	6
11.	Izrada kamenog nabačaja od lomljenog kamena, komplet sa nabavkom, ugradnjom i transportom (Obračun po m³ ugrađenog materijala)	m³	8,00	30,00	240,00 KM
12.	Izrada betonskog kanala za potrebe odvodnje vode od propusta do recipijenta (U cijenu uračunati iskop, šalovanje, bet. betonom MB 20, uređenje trave) (obračun po m' izvedenog kanala)	m¹	34,00	22,00	748,00 KM
13.	Izrada uzdignutog betonskog ivičnjaka 24/18 na podlozi od betona				
	a) skidanje starih i postavljanje novih ivičnjaka (sa fugovanjem)	m¹	1,00	10,00	10,00 KM
	b) Postavljanje novih ivičnjaka (sa fugovanjem)	m¹	17,00	19,00	323,00 KM
	c) samo fugovanje	m¹	1,00	2,00	2,00 KM
14.	Izrada uzdignutog betonskog ivičnjaka 10/20 na podlozi od betona				
	a) skidanje starih i postavljanje novih ivičnjaka (sa fugovanjem)	m¹	1,00	10,00	10,00 KM
	b) Postavljanje novih ivičnjaka (sa fugovanjem)	m¹	17,00	13,00	221,00 KM
	c) samo fugovanje	m¹	1,00	10,00	10,00 KM
15.	Izrada betonskih poklopaca dimenzije 80x80 cm do 120x120 cm debljine d=10cm sa ugradnjom na šahtove (komplet)sa armaturnom mrežom Q 335. (Obračun po komadu izvedenog poklopca).	kom.	3,00	50,00	53,00 KM
III ODRŽAVANJE SISTEMA ODVODNJE					
16.	Mašinsko skidanje viška materijala sa bankina sa izradom nagiba od kolovoza od 4-8% (Obračun po m' uređene bankine)	m¹	425,00	0,35	148,75 KM
17.	Odvođenje vode sa kolovoza izradom odvodnih olučića kroz materijal na kolovozu i bankini (Obračun po jednom izvedenom odvodnom olučiću-šlicu kroz bankinu)	kom	5,00	15,00	75,00 KM
18.	Mašinski iskop odvodnih kanala sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju (Obračun po m³ iskopanog-samoniklog materijala odvezenog na deponiju)				
	a) Iskop u materijalu III i IV kategorije	m³	15,00	3,00	45,00 KM
19.	Čišćenje dvodnih kanala do 0,50 m³/m¹ (sa zemljanom podlogom) sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju (Obračun po m' očišćenog kanala)	m¹	300,00	2,10	630,00 KM
20.	Čišćenje zatrpanih (zamuljenih) propusta sa odstranjivanjem iskopanog materijala van odvodnog sistema i planiranjem istog (O bračun po m' očišćenog propusta)				
	Djelimično zamuljeni propusti				
	a) Otvora do Ø 600 mm	m¹	6,00	20,00	120,00 KM
	b) Otvora preko Ø 600 mm	m¹	5,00	25,00	125,00 KM
	Potpuno zamuljeni propusti				
	a) Otvora do Ø 600 mm	m¹	5,00	30,00	150,00 KM
	b) Otvora preko Ø 600 mm	m¹	5,00	35,00	175,00 KM
21.	Čišćenje kontrolnih šahtova drenažnog sistema.Materijal iz šahta utovariti i odvesti van odvodnog sistema. (Obračun po jednom očišćenom šahtu).	kom.	5,00	20,00	100,00 KM
22.	Čišćenje otvorenog betonskog kanala sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. (Obračun po m¹ očišćenog kanala).	m¹	5,00	15,00	75,00 KM

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN 2014.	IZVRŠENJE I-IV 2014.	REBALANS +;-	KORIGOVAN I PLAN	IND.
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	821521/21 Izrada projekta za adaptaciju prostorija za matičnu službu	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,0
821529	**Ostala osnivačka ulaganja**	**10.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,0**
	821529/2 Sredstva za osnivanje JP za parkinge	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	100,0
821600	**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**3.459.390,00**	**187.509,00**	**-62.760,00**	**3.396.630,00**	**98,2**
821612	**Rekonstrukcija cesta i mostova**	**1.782.390,00**	**0,00**	**153.000,00**	**1.935.390,00**	**108,6**
	821612/20 MZ Mediđa Gornja-rekonstrukcija puta	522.390,00	0,00	0,00	522.390,00	100,0
	821612/29 Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča-Šamac	300.000,00	0,00	83.000,00	383.000,00	127,7
	821612/30 Rekonstrukcija ul .Hazna II faza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,0
	821612/31 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II	350.000,00	0,00	70.000,00	420.000,00	120,0
	821612/33 MZ Mionica 2 Kamberi polja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,0
	821612/34 MZ Požarike- put za Heće	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,0
	821612/35 MZ Zelinja S.- put za Subašiće	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,0
821618	**Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad**	**630.000,00**	**22.750,00**	**-450.000,00**	**180.000,00**	**28,6**
	821618/5Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,0
	821618/6 Projekat za tehničko unapređenje postrojenja za tretiranje odlaganja otpada	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,0
	821618/7 Izgradnja vodoprivrednih objekata	180.000,00	22749,00	0,00	180.000,00	100,0
821619	**Ostala rekonstrukcija i poboljšanja**	**1.047.000,00**	**164.759,00**	**234.240,00**	**1.281.240,00**	**122,4**
	821619/1 Rekultivizacija zemljišta	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,0
	821619/2 Rekonstrukcija gradskog stadiona	138.000,00	0,00	-10.000,00	128.000,00	92,8
	821619/3 Aleja kestenova	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	100,0
	821619/4 Sanacija klizišta i otklanjanje poslj.prirod.nepogode Zelinja Srednja, Bukva, Lukavac Donji)	50.000,00	119.186,00	170.000,00	220.000,00	440,0
	821619/5 Oživljavanje parka-stara banja	77.000,00	0,00	77.000,00	154.000,00	200,0
	821619/8 Kanalizacija Hazna -naselje Rijeka	30.000,00	21.332,00	10.000,00	40.000,00	133,3
	821619/9 Popločavanje gradskog trga	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,0
	821619/10 Uređenje taksi stajališta	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,0
	821619/12 Adaptacija prostorija za matičnu službu	15.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	333,3
	821619/14 Izgradnja poligona Luke I faza UNDP	135.000,00	0,00	-50.000,00	85.000,00	63,0
	821619/16 Rekonstrukcija društvenih domova- PD Gradina	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,0
	821619/18 Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep	25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	140,0
	821619/19 Održavanje uređenih riječnih tokova	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,0
	821619/20 Sufinansiranje projekata infrastrukture-ILDP	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,0
	821619/21 Sportski poligon Hrgovi D.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,0
	821619/22 Projekti zaštite okoliša	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,0
	821619/23 Izgradnja poligona MZ Škorići	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,0
	821619/24 Izgradnja poligona MZ Požarike	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,0
	821619/25 Kanalizacija Bukva	0,00	24.241,00	24.240,00	24.240,00	0,0
	821619/26 Regulacija neuređenih riječnih tokova	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
823300	**2.OTPLATE DOMAĆEG POZAJMLJIVANJA**	**710.280,00**	**88.398,00**	**-305.720,00**	**404.560,00**	**57,0**
823311	Vrijednosnih papira - mjenica	346.120,00	24.238,00	-305.720,00	40.400,00	11,7
823331	Otplate domaćim finansijskim institucijama	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,0
823339	Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima	64.160,00	64.160,00	0,00	64.160,00	100,0
	823339/2 Otplate reprogramiranih obaveza po cesijama	64.160,00	64.160,00	0,00	64.160,00	100,0

Član 5.

II POSEBAN DIO

Tekući izdaci budžeta u 2014.godini u iznosu od 7.120.770,00 KM, prema organizacionoj klasifikaciji, raspoređuju se na slijedeći način:

Tabela br 4.

Konto / Račun	Opis konta / računa	Prijedlog
	UKUPNI TEKUĆI RASHODI	**7.120.770,00**
	1 Općinsko vijeće - broj zaposlenih: 0	
600000	**R A S H O D I**	**349.860,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**349.860,00**
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**349.860,00**
613100	**Putni troškovi**	***1.300,00***
613115	**Troškovi dnevnica u zemlji**	100,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	1.000,00
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	200,00
613600	***Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine***	***5.000,00***
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	5.000,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***269.860,00***
613914	Usluge reprezentacije	12.000,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	8.000,00
	613914/4 Općinska priznanja	4.000,00
613974	Izdaci za rad komisija	42.430,00
	613974/1 Komisije općinskog vijeća	5.200,00
	613974/2 Izborna komisija	15.930,00
	613974/3 Komisija za procjenu nekretnina	21.300,00
613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	161.640,00
613976	Izdaci za naknade po ugovorima	300,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	300,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.020,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	9.410,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	14.060,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	22.700,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**80.000,00**
614100	***Tekući transferi drugim razinama vlasti***	***20.000,00***
614124	Transfer za izbore	20.000,00
614300	***Tekući transferi neprofitnim organizacijama***	***60.000,00***
614323	Tekući transfer za parlamentarne političke partije	60.000,00
	2-01 Općinski načelnik - broj zaposlenih: 1	
600000	**R A S H O D I**	**172.945,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**175.945,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**61.000,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***58.790,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	40.570,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	9.990,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.350,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	880,00

LOT 2
POPRAVKA I SANACIJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA SA ASFALTNOM PODLOGOM

Red. broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere KM	IZNOS KM
1	2	3	4	5	6
I - ODRŽAVANJE KOLOVOZA					
	A/ ASFALTNI KOLOVOZ				
1	Mašinsko opsjecanje asfaltnog zastora sa utovarom odstranjenog materijala i odvozom na deponiju (Obračun po m²/7cm debljine odstranjenog asfaltnog materijala)	m²	1.150,00	6,00	6.900,00 KM
2.	Mašinsko struganje (specijalizovanom mašinom) asflatnog zastora uz dodatnu obradu ivica (čela) sa utovarom i odvozom ostruganog asfaltnog materijala na deponiju. (Obračun po m²/1 cm debljine odstranjenog asfaltnog materijala).	m²/1cm	335,00	0,50	167,50 KM
3.	Iskop tamponskog dijela kolovozne konstrukcije i (eventualno) dijela posteljice uz nabijanje posteljice te utovarom iskopanog i odvozom na deponiju (Obračun po m³ iskopang materijala)	m³	16,00	6,50	104,00 KM
4.	Nabavka,prevoz i ugradnja kamenog materijala (tampona) sa nabijanjem do potrebne zbijenosti (Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju)	m³	16,00	25,50	408,00 KM
5.	Izrada novog sloja asfalta sa čiščenjem spojeva prskanjem emulzijom i nabijanjenm do potrebne zbijenosti				
	a) BNS (bito nosivi sloj) d=7cm	m²	1.150,00	20,50	23.575,00 KM
	b) AB (asfaltbeton) d=5cm	m²	140,00	17,00	2.380,00 KM
6.	Interventno (privremeno) zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa propisnim nabijanjem (Obračun po toni ugrađene asfaltne mase)	t	9,00	135,00	1.215,00 KM
7.	Zalivanje pukotina u asfaltu bitumenom BIT 90 sa prethodnim čiščenjem odgovarajućim sredstvima. Kod većih pukotina dodaje se kamena frakcije 0 - 4 mm uz saglasnost nadzornog organa (obračun po metru zalivene pukotine)				
	a) pukotine prosječne širine do 3 cm	m¹	250,00	1,70	425,00 KM
	B/ MAKADAMSKI KOLOVOZ				
8.	Obrada postojećeg kolovoza - ripovanje kolovoza planiranje sa skidanjem ivica puta (bankina) i valjanje (Obračun po m² obrađenog kolovoza)	m²	0,00		
9.	Nabavka kamenog materijala za sanaciju kolovoza sa prevozom i ugradnjom. (Obračun po m³ nabavljenog materijala)				
	a) Riječni šljunak	m³	17,00	19,00	323,00 KM
	b) Rizla	m³	42,00	24,00	1.008,00 KM
	c) Kameni agregat 0-60 mm	m³	42,00	26,00	1.092,00 KM
II UREĐENJE I POPRAVKA,BERMI, RIGOLA I KANALA					
10.	Dopuna i uređenje bankina i bermi kamenim materijalom odgovarajuće krupnoće sa valjanjem (Obračun po m³ ugrađenog materijala)	m³	8,00	24,00	192,00 KM

1	2	3	4	5	6
40.	Popravka saobraćajnog znaka (ispravljanje) (Obračun po komadu popravljenog znaka)	kom	9,00	5,50	49,50 KM
VII ZAŠTITA PUTEVA					
41.	Uklanjanje bespravno izgrađenih pristupnih puteva. Naknada obuhvata iskop, rušenje, utovar i odvoz materijala na deponiju (Ukoliko isti ne odveze vlasnik) (obračun po porušenom pristupnom putu)	kom	1,00	60,00	60,00 KM
42.	Uklanjanje bespravno podignutih ograda u putnom pojasu. Naknada obuhvata rušenje, utovar i odvoz ograde na deponiju (ukoliko istu ne odveze vlasnik) (Obračun po m porušene ograde)	m¹	1,00	13,00	13,00 KM
43.	Uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa. Naknada obuhvata rušenje, utovarom i odvozom panoa na deponiju (Ukoliko isti ne odveze vlasnik) (Obračun po porušenom panou)				
	a) površine do 5 m²	kom	1,00	60,00	60,00 KM
	b) površine preko 5 m²	kom	1,00	68,00	68,00 KM
44.	Čiščenje smeća i otpada sa utovarom u vozilo i odvozom na prikladnu (legalnu) deponiju (Obračun po m³ odvezenog smeća ili otpada)	m³	1,00	13,00	13,00 KM
VIII NEPREDVIĐENI RADOVI					
52.	Za radove koji nisu predviđeni ovim predračunom, a koje je neophodno izvršiti, vrijednost radova će se utvrditi na osnovu stvarnih količina a ulazni podaci za formiranje cijena su sljedeći				
	a) Radna snaga	h	40,00	5,50	220,00 KM
	b) Kamion nosivosti do 10 tona	h	3,50	50,00	175,00 KM
	c) Kamioni nosivosti preko 10 tona	h	3,50	65,00	227,50 KM
	g) Grejder	h	18,00	76,00	1.368,00 KM
	h) Rovokopač (bager)	h	18,00	60,00	1.080,00 KM
	i) Valjak do 2 t	h	18,00	40,00	720,00 KM
	j) Valjak preko 2 t		9,00	55,00	495,00 KM
				UKUPNO:	**51.208,00 KM**
				PDV 17 %	**8.705,36 KM**
				UKUPNO:	**59.913,36 KM**

611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***2.210,00***
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	1.610,00
611224	Regres za godišnji odmor	600,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**6.370,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	3.530,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.350,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	290,00
612219	Ostali doprinosi	200,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**88.575,00**
613100	**Putni troškovi**	**9.500,00**
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	800,00
613121	Troškovi prevoza u inozemstvo javnim sredstvima	3.000,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	5.500,00
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	200,00
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**77.075,00**
613911	Usluge medija	2.000,00
613912	Usluge tiskanja	5.500,00
613914	Usluge reprezentacije	15.700,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	15.700,00
613974	Izdaci za rad komisija	3.000,00
	613974/6 Ostale komisije	3.000,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	140,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	210,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	330,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	50.180,00
	613991/6 Budžetska rezerva	50.180,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**19.000,00**
614200	***Tekući transferi pojedincima***	***19.000,00***
614239	Ostali transferi pojedincima	19.000,00
	614239/2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik)	19.000,00

2-02 Stručna služba OV i ON - broj zaposlenih: 7

600000	**R A S H O D I**	**208.160,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**208.160,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**189.370,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***170.490,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	117.640,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	28.980,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.310,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	2.560,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***18.880,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	1.530,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	11.850,00
611224	Regres za godišnji odmor	4.000,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	1.500,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**18.490,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	10.230,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.820,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	850,00
612219	Ostali doprinosi	590,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**300,00**
613100	***Putni troškovi***	**300,00**
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	300,00

2-03 Općinska služba za društvene djelatnosti i BIZ
-broj zaposlenih: 21

600000	**R A S H O D I**	**2.918.410,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**2.918.410,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**421.160,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***356.870,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	246.240,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	60.670,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.610,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	5.350,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***64.290,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	6.130,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	37.760,00
611224	Regres za godišnji odmor	12.600,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.300,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.500,00
612000	***Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi***	***38.690,00***
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	21.410,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.270,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.780,00
612219	Ostali doprinosi	1.230,00
613000	***Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge***	***380.540,00***
613100	***Putni troškovi***	***3.100,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.100,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	1.500,00
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	500,00
613200	***Izdaci za energiju***	***58.100,00***
613211	Izdaci za električnu energiju	32.500,00
	613211/1 izdaci za električnu energiju zgrade	32.500,00
613212	Izdaci za centralno grijanje	25.600,00
613300	***Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge***	***62.700,00***
613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	13.500,00
613312	Izdaci za internet	2.400,00
613313	Izdaci za mobilni telefon	12.500,00
613314	Poštanske usluge	25.690,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.960,00
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	3.650,00
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***57.400,00***
613411	Izdaci za obrasce i papir	29.500,00
613412	Izdaci za kompjutorski materijal	9.000,00
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	6.100,00
613416	Sitni inventar	5.300,00
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	3.300,00
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	700,00
	613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika	700,00
613484	Materijal za čišćenje	3.500,00
613500	***Izdaci za usluge prevoza i goriva***	***53.100,00***
613511	Benzin	10.350,00
613512	Dizel	31.000,00
613523	Registracija motornih vozila	2.750,00
613524	Izdaci za prevoz ljudi	9.000,00
613600	***Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine***	***29.000,00***
613612	Unajmljivanje stanova	25.000,00
613621	Unajmljivanje opreme	4.000,00

1	2	3	4	5	6
32.	Nabavka , prevoz i ugradnja betona u zid u jednostranoj oplati (Obračun po m³ ugrađenog betona)				
	a) MB 20	m³	4,00	175,00	700,00 KM
	b) MB 30	m³	4,00	192,00	768,00 KM
33.	Nabavka , prevoz i ugradnja betona u zid u dvostranoj oplati (Obračun po m³ ugrađenog betona)				
	a) MB 20	m³	2,00	200,00	400,00 KM
	b) MB 30	m³	2,00	220,00	440,00 KM
34.	Nabavka i ugradnja betonskog željeza (armature) (Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza)				
	a) armaturne mreže	kg	40,00	1,80	72,00 KM
	b) betonsko željezo do Ø 12 mm	kg	40,00	1,80	72,00 KM
	c) betonsko željezo preko Ø 12 mm	kg	40,00	1,80	72,00 KM
35.	Nabavka materijala i kompletna izrada gabionskih konstrukcija (Obračun po m³ ugrađenog gabiona)	m³	3,50	125,00	437,50 KM
VI - SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA	**A/ ODRŽAVANJE ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE I OGRADE NA OBJEKTIMA**				
36.	Ograda na mostovima				
	a) Bojenje postojeće željezne ograde na objektima od plinskih cijevi i valjanih profila proste izrade. Naknadom obuhvaćeno čiščenje ograde, jedean premaz temeljnom bojom i jedan premaz lak bojom (Obračun po m' ofarbane ograde)	m¹	1,00	13,50	13,50 KM
	b) Popravka postojeće (uništene) mostovske ograde od plinskih cijevi i valjanih profila proste izrade. Naknadom obuhvaćeno odstranjivanje dijela uništene ograde, nabavka materijala, izrada nove ograde te farbanje temeljnom bojom i lakiranje (Obračun po m' popravljene ograde)	m¹	1,00	50,00	50,00 KM
	c) Izrada nove ograde od plinskih cijevi i valjanih profila sa farbanjem. Naknadom obuhvaćena nabavka materijala, izrada ograde te farbanje temeljnom bojom i lakiranje (Obračun po jednom m' izvedene ograde)	m¹	1,00	70,00	70,00 KM
	B/ VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA: po Pravilniku Službeni glasnik BiH broj 16/07				
37.	Postavljanje novih saobraćajnih znakova. Naknadom obuhvaćenanabavka znaka sa stubom l=3 m, prevoz do mjesta ugradnje, te montaža i ugradnja stuba sa betonom. Saobraćajni znak na podlozi AlMg2d=2 mm sa povijenim rubom, aplikacijskoj reflektujućoj foliji klasa I Ing.grade, garancija 8 godina. Dimenzije znakova Ø 600 mm, 90x90x90, 60x60. (Obračun po komadu komplet ugrađenog znaka)	kom	2,30	190,00	437,00 KM
38.	Postavljanje novih znakova na postojeći stub klasa I. Nakadaom obuhvaćena nabavka i montaža znaka dimenzija Ø 600 mm, 90x90x90, 60x60 sa prevozom te demontaža starog (Obračun po komadu ugrađenog znaka)	kom	1,00	100,00	100,00 KM
39.	Čišćenje saobraćajnih znakova (Obračun po komadu očišćenog znaka)	kom	20,00	3,80	76,00 KM

1	2	3	4	5	6
23.	Čiščenje slivnika sa odvozom materijala na deponiju (Obračun po kom očiščenog slivnika)	kom	13,00	30,00	390,00 KM
24.	Zamjena oštećenih ili nestalih slivničkih rešetki sa svim radovima na vađenju ostataka stare i postavljanju nove (Obračun po kom zamjenjene rešetke)				
	a) Kompletna rešetka	kom	1,00	340,00	340,00 KM
	b) Samo poklopac	kom	1,00	255,00	255,00 KM
25.	Kompletna izrada cjevastih betonskih propusta (iskop, polaganje cijevi, izrada bet. obloge, zatrpavanje do kote posteljice, izrada ulazno izlaznih bet. glava sa slivnikom) (Obračun po m' izvedenog propusta)				
	Ø 300 mm	m¹	5,00	85,00	425,00 KM
	Ø 400 mm	m¹	5,00	95,00	475,00 KM
	Ø 500 mm	m¹	5,00	100,00	500,00 KM
	Ø 600 mm	m¹	3,00	120,00	360,00 KM
	Ø 800 mm	m¹	3,00	128,00	384,00 KM
	Ø 1000 mm	m¹	5,00	145,00	725,00 KM
26.	Polaganje novih drenažnih cijevi sa svim potrebnim radnjama (Iskop, podloga, filter, cijevi i sl.) (Obračun po m' izvedene drenaže)				
	a) Ø 150 mm	m¹	8,00	21,00	168,00 KM
	b) Ø 200 mm	m¹	8,00	24,00	192,00 KM
	c) Ø 300 mm	m¹	1,00	30,00	30,00 KM
IV -PREGLEDNOST PUTEVA I ODRŽAVANJE KOSINA USJEKA I NASIPA					
27.	Sječenje šiblja i drveća u širini putnog pojasa debljine drveća do 5 cm. Materijal pokupiti i složiti van putnog pojasa i sistema odvodnje (Obračun po m² isječenog šiblja za svaku stranu puta)	m²	430,00	0,75	322,50 KM
28.	Sječenje drveća. Materijal pokupiti i složiti van putnog pojasa i sistema odvodnje. (Obračun po komadu odsječenog i odstranjenog drveta)				
	a) drveće Ø5 - 10 cm	kom	8,00	4,70	37,60 KM
	b) drveće preko Ø10 cm	kom	4,00	30,00	120,00 KM
29.	Mašinski iskop sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju. Iskop za otvaranje preglednosti, čišćenje odrona sa puta i čišćenje bermi (Obračun po m³ iskopanog materijala)				
	a) Iskop u materijalu III i IV kategorije	m³	17,00	7,00	119,00 KM
	b) Iskop u materijalu V i VI katergorije	m³	8,00	17,00	136,00 KM
30.	Košenje trave sa putnog zemljišta u širini putnog pojasa (sa bankina, kosina usjeka i nasipa, bermi i odvodnih kanala) sa skupljanjem i odbacivanjem u stranu van odvodnog sistema (Obračun po m² pokošene jedne strane putnog pojasa)	m²	2.600,00	0,21	546,00 KM
V - POPRAVKA (SANACIJA) ZIDOVA, GABIONA I OSTALIH GRAĐEVINA					
31.	Nabavka , prevoz i ugradnja betona u temelje zidova (Obračun po m³ ugrađenog betona)				
	a) MB 15	m³	4,00	125,00	500,00 KM
	b) MB 20	m³	4,00	140,00	560,00 KM

613700	***Izdaci za tekuće održavanje***	***62.700,00***
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada	5.800,00
	613711/1 Materijal za popravku i održavanje zgrada	5.800,00
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	25.000,00
	613721/1 Usluge popravke i održavanja zgrada	*25.000,00*
613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	11.500,00
	613722/1 Usluge popravke i održavanja opreme	*11.500,00*
613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	20.400,00
613800	***Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa***	***4.500,00***
613813	Osiguranje vozila	4.500,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***49.940,00***
613912	Usluge štampanja	5.000,00
613914	Usluge reprezentacije	37.000,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	12.000,00
	613914/2 Saradnja sa partnerskim gradovima	8.000,00
	613914/5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive	8.000,00
	613914/6 Vatromet	6.000,00
	613914/7 Obilježavanje dana općine	3.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.000,00
613951	Usluge ispitivanja okoline	500,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	2.500,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2.500,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	90,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	130,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	210,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	2.500,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	2.500,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**1.700.320,00**
614100	***Tekući transferi drugim razinama vlasti***	***321.600,00***
614117	Tekući transferi mjesnim zajednicama	21.000,00
614121	Transfer za kulturu	41.600,00
	614121/1 Kulturne manifestacije	18.400,00
	1.1.Smijeh je zdravlje	*800,00*
	1.2.Dan obdaništa	*500,00*
	1.3.Vučkovci-9.festival folklora	*2.500,00*
	1.4.Božićni koncert	*1.000,00*
	1.5.Posavsko sijelo	*1.000,00*
	1.6.Likovna kolonija	*1.500,00*
	1.7.Ramazansko sijelo	*600,00*
	1.8.Hidžretska nova godina	*1.000,00*
	1.9.Smotra ženskih horova	*2.000,00*
	1.10.Smotra folklora	*2.500,00*
	1.11.Dan prvačića	*2.500,00*
	1.12.Godišnjica rođenja H.K.Gradaščevića	*600,00*
	1.13.Koncert muzičke škole	*500,00*
	1.14.Doček Nove godine 2015.	*1.400,00*
	614121/2 BZK Preporod	8.400,00
	614121/3 HKD Napredak	1.800,00
	614121/4 Gradačački književni susreti	13.000,00
614122	Transfer za sport od značaja za Federaciju	259.000,00
	614122/1 Kotizacije	201.400,00

	614122/2 Sportske manifestacije	29.600,00
	2.1.Izbor sportiste godine	*3.000,00*
	2.2.Uskršnji šahovski turnir	*1.500,00*
	2.3.Memorijalni turnir "Senahid Ćeskinović-Nado"	*1.000,00*
	2.4.Karate turnir"Gradačac open 2014."	*3.000,00*
	2.5.Kantonalno prvenstvo u sportskom streljaštvu	*500,00*
	2.6.Sportom protiv droge	*800,00*
	2.7.Kutak radosti-državno prvenstvo u odbojci	*1.000,00*
	2.8.Školska takmičenja u atletici	*1.500,00*
	2.9.Ulične trke "Mladost 2014."	*3.500,00*
	2.10.Malonogometni turnir "tempo"	*1.000,00*
	2.11.Aktivnosti sportskog saveza	*3.000,00*
	2.12.Školska takmičenja u sportskim igrama	*2.500,00*
	2.13.Sportske igre mladih	*1.500,00*
	2.14.Ostale manifestacije	*5.800,00*
	614122/3 Transfer za KIK Zmaj	28.000,00
614200	***Tekući transferi pojedincima***	***219.800,00***
614231	Beneficije za socijalnu zaštitu	82.000,00
	614231/1 Jednokratne novčane pomoći	30.000,00
	614231/2 Sanacija duga za vodu i el.en. u Direnu)	1.000,00
	614231/3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren	4.000,00
	614231/4 Izdaci za finansiranje Duge	20.000,00
	614231/6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike	3.000,00
	614231/7 Jednokratne pomoći za korisnike BIZ-a	24.000,00
614232	Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja	4.000,00
	614232/1 Izdaci za lijekove za RVI i ranjene borce (lijekovi)	2.000,00
	614232/2 Izdaci za građevinske dozvole za RVI, ranjene borce	2.000,00
614233	Izdaci za raseljene osobe	20.000,00
614234	Isplate stipendija	88.800,00
614239	Ostali transferi pojedincima	25.000,00
	614239/1 Ostali grantovi pojedincima	25.000,00
614300	***Tekući transferi neprofitnim organizacijama***	***1.158.920,00***
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	857.320,00
	614311/1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana	3.000,00
	614311/2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja-GVS	1.000,00
	614311/3 Centar za kulturu	168.750,00
	614311/4 Centar za socijalni rad	327.800,00
	614311/5 Dječije obdanište	224.640,00
	614311/6 Javna biblioteka	129.130,00
	614311/8 Crveni križ	3.000,00
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	56.500,00
	614319/1 Medžlis islamske zajednice	51.000,00
	1.1.Medžlis islamske zajednice	*39.000,00*
	1.2.Džematski odbor Novalići	*2.400,00*
	1.3.Džematski odbor Toke	*2.400,00*
	1.4.Džematski odbor Lukavac Donji	*2.400,00*
	1.5.Džematski odbor Lukavac Gornji -donji džemat	*2.400,00*
	1.6.Džematski odbor Mediđa Srednja	*2.400,00*
	614319/2 Župni ured KTK	3.000,00
	614319/3 Srpska pravoslavna crkva	2.500,00
614324	Tekući transfer udrugama građana	239.100,00
	614324/1 Saveza boračkih organizacija	118.200,00

1	2	3	4	5	6
II UREĐENJE I POPRAVKA,BERMI, RIGOLA I KANALA					
12.	Dopuna i uređenje bankina i bermi kamenim materijalom odgovarajuće krupnoće sa valjanjem (Obračun po m³ ugrađenog materijala)	m³	18,00	25,00	450,00 KM
13.	Izrada kamenog nabačaja od lomljenog kamena, komplet sa nabavkom, ugradnjom i transportom (Obračun po m³ ugrađenog materijala)	m³	1,00	30,00	30,00 KM
14.	Izrada betonskog kanala za potrebe odvodnje vode od propusta do recipijenta (U cijenu uračunati iskop, šalovanje, bet. betonom MB 20, uređenje trave) (obračun po m' izvedenog kanala)	m¹	50,00	21,00	1.050,00 KM
15.	Izrada uzdignutog betonskog ivičnjaka 24/18 na podlozi od betona				
	a) skidanje starih i postavljanje novih ivičnjaka (sa fugovanjem)	m¹	18,00	25,50	459,00 KM
	b) Postavljanje novih ivičnjaka (sa fugovanjem)	m¹	18,00	21,50	387,00 KM
	c) samo fugovanje	m¹	1,00	2,50	2,50 KM
16.	Izrada uzdignutog betonskog ivičnjaka 10/20 na podlozi od betona				
	a) skidanje starih i postavljanje novih ivičnjaka (sa fugovanjem)	m¹	10,00	17,00	170,00 KM
	b) Postavljanje novih ivičnjaka (sa fugovanjem)	m¹	10,00	13,00	130,00 KM
	c) sam fugovanje	m¹	10,00	1,70	17,00 KM
III ODRŽAVANJE SISTEMA ODVODNJE					
17.	Mašinsko skidanje viška materijala sa bankina sa izradom nagiba od kolovoza od 4-8% (Obračun po m' uređene bankine)	m¹	870,00	0,35	304,50 KM
18.	Odvođenje vode sa kolovoza izradom odvodnih olučića kroz materijal na kolovozu i bankini (Obračun po jednom izvedenom odvodnom olučiću-šlicu kroz bankinu)	kom	10,00	3,80	38,00 KM
19.	Mašinski iskop odvodnih kanala sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju (Obračun po m³ iskopanog-samoniklog materijala odvezenog na deponiju)				
	a) Iskop u materijalu III i IV kategorije	m³	40,00	6,80	272,00 KM
	b) Iskop u materijalu V i VI kategorije	m³	1,00	10,00	10,00 KM
20.	Čiščenje dvodnih kanala do 0,50 m³/m¹ (sa zemljanom podlogom) sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju (Obračun po m' očišćenog kanala)	m¹	430,00	2,20	946,00 KM
21.	Čiščenje zatrpanih (zamuljenih) propusta sa odstranjivanjem iskopanog materijala van odvodnog sistema i planiranjem istog (Obračun po m' očišćenog propusta)				
	Djelimično zamuljeni propusti				
	a) Otvora do Ø 600 mm	m¹	8,00	12,50	100,00 KM
	b) Otvora preko Ø 600 mm	m¹	4,00	17,00	68,00 KM
	Potpuno zamuljeni propusti				
	a) Otvora do Ø 600 mm	m¹	2,00	17,00	19,00 KM
	b) Otvora preko Ø 600 mm	m¹	2,00	21,50	43,00 KM
22.	Čiščenje materijala iz rigola i pored ivičnjaka sa utovarom u kolica, odvozom na deponiju i planiranjem materijala (Obračun po m' očišćenog rigola)				
	a) Iz rigola	m¹	87,00	1,30	113,10 KM
	b) pored ivičnjaka	m¹	40,00	1,00	40,00 KM

LOT 1 - POPRAVKA I SANACIJA GRADSKIH ULICA

Red. broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere KM	IZNOS KM
1	2	3	4	5	6
I - ODRŽAVANJE KOLOVOZA					
	A/ ASFALTNI KOLOVOZ				
1	Mašinsko opsjecanje asfaltnog zastora sa utovarom odstranjenog materijala i odvozom na deponiju (Obračun po m²/7cm debljine odstranjenog asfaltnog materijala)	m²	850,00	6,00	5.100,00 KM
2.	Iskop tamponskog dijela kolovozne konstrukcije i (eventualno) dijela posteljice uz nabijanje posteljice te utovarom iskopanog i odvozom na deponiju (Obračun po m³ iskopang materijala)	m³	55,00	6,50	357,50 KM
3.	Nabavka,prevoz i ugradnja kamenog materijala (tampona) sa nabijanjem do potrebne zbijenosti (Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju)	m³	24,00	20,00	480,00 KM
4.	Izrada novog sloja asfalta sa čiščenjem spojeva prskanjem emulzijom i nabijanjenm do potrebne zbijenosti				
	a) BNS (bito nosivi sloj) d=7cm	m²	850,00	21,00	17.850,00 KM
	b) AB (asfaltbeton) d=5cm	m²	225,00	17,00	3.825,00 KM
5	Interventno (privremeno) zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa propisnim nabijanjem (Obračun po toni ugrađene asfaltne mase)	t	8,50	130,00	1.105,00 KM
6.	Izrada i ugradnja hladne asfaltne mješavine (grambit i sl.) za potrebe sanacije udarnih rupa (Obračun po toni ugrađene asfaltne mase)	t	1,00	380,00	380,00 KM
7.	Zalivanje pukotina u asfaltu bitumenom BIT 90 sa prethodnim čiščenjem odgovarajućim sredstvima. Kod većih pukotina dodaje se kamena frakcije 0 - 4 mm uz saglasnost nadzornog organa (obračun po metru zalivene pukotine)				
	a) pukotine prosječne širine do 3 cm	m¹	375,00	1,70	637,50 KM
	b) pukotine prosječne širine preko 3 cm	m¹	10,00	2,55	25,50 KM
8.	Čiščenje nevezanog materijala sa kolovoza i utovar u vozila sa odvozom na deponiju (materijal sakupiti u gomile i utovariti u vozilo) (Obračun po m³ odvezenog materijala)	m³	5,00	17,00	85,00 KM
9.	Čišćenje kolovoza i trotara metlom sa odvozom sakupljenog materijala na deponiju (Obračun po m² odvezenog materijala)	m²	430,00	0,25	107,50 KM
	B/ MAKADAMSKI KOLOVOZ				
10.	Obrada postojećeg kolovoza - ripovanje kolovoza planiranje sa skidanjem ivica puta (bankina) i valjanje (Obračun po m² obrađenog kolovza)	m²	1,00	1,30	1,30 KM
11.	Nabavka kamenog materijala za sanaciju kolovoza sa prevozom i ugradnjom. (Obračun po m³ nabavljenog materijala)				
	a) Riječni šljunak	m³	1,00	18,50	18,50 KM
	b) Rizla	m³	52,00	22,00	1.144,00 KM
	c) Kameni agregat 0-60 mm	m³	5,00	24,00	120,00 KM
	d) Kameni agregat 0-32 mm	m³	8,00	30,00	240,00 KM
	e) Kameni agregat 4-8 mm	m³	8,00	30,00	240,00 KM

	614324/2 Finansirenje projekata Saveza bor. organizacija	10.000,00
	614324/3 Patriotska lige	6.000,00
	614324/4 SUBNOAR-a	6.000,00
	614324/5 Obilježavanje značajnih datuma	13.900,00
	5.1.Dan oslobođenja Gradačca 1945.god-6.april	*500,00*
	5.2.Godišnjica Patriotske lige-1.juli	*500,00*
	5.3.Dan žrtava Gradačca- 5.juni	*900,00*
	5.4.Zločin nad civilima-Kerep-30.juni	*800,00*
	5.5.Stradanje djece-24.decembar	*300,00*
	5.6.Akcija "Istok" - 17.oktobar	*1.500,00*
	5.7.Zlatni ljiljani-turnir-22.oktobar	*2.500,00*
	5.8.Oklopni voz- 22.oktobar	*1.000,00*
	5.9.Dan formiranja 107.viteške brigade- 9.juni	*2.500,00*
	5.10.Dan invalida- 3.decembar	*1.500,00*
	5.11.Akcija "Zapad" - 7.decembar	*1.900,00*
	614324/6 Ostali praznici i godišnjice	5.700,00
	6.1.Dan Zlatnih ljiljana	*1.500,00*
	6.2.Zajednički iftar	*2.000,00*
	6.3.ABNOR- 27.juli	*600,00*
	6.4.ABNOR- 25.novembar	*600,00*
	6.5.Dan armije BiH- 15.april	*1.000,00*
	614324/7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organizacija	3.000,00
	614324/8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova	3.000,00
	614324/9 Ostala udruženja	14.000,00
	614324/10 Ostali korisnici	9.000,00
	614324/11 Projekti za mlade i GAP projekti	4.000,00
	614324/12 Projekat ravnopravnosti polova GAP	3.000,00
	614324/13 Manifestacije i sajmovi	8.000,00
	614324/14 Turniri,značajni datumi i ostali događaji	12.000,00
	614324/15 Izdaci za rad udruge HVO	2.000,00
	614324/16 Izdaci za rad Kutak radosti	4.800,00
	614324/18 Sufinansiranje projekta pretškolskog obrazovanja	13.500,00
	614324/19 Udruženje maloljetnih boraca	1.000,00
	614324/20 Udruženje logoraša	500,00
	614324/21 Udruženje oboljelih od PTSP	1.500,00
614329	Ostali transferi neprofitnim organizacijama	6.000,00
615000	**Kapitalni transferi**	**377.700,00**
615300	***Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama***	***377.700,00***
615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	367.700,00
	615311/3 MZ Zelinja Srednja - sanacija puteva	14.000,00
	615311/4 MZ Zelinja Donja -uređenje igrališta i džamije	14.000,00
	615311/5 MZ Toke -Završetak zgrade mjesne zajednice	8.000,00
	615311/6 MZ Rajska - spomen obilježje,vakufska kuća i svlačionice	24.000,00
	615311/7 MZ Jelovče Selo -rasvjeta oko poligonai igrališta,svlačionica,put prema školi	10.000,00
	615311/8 MZ Srnice Gornje- uređenje zemljišta za igralište	6.000,00
	615311/9 MZ Srnice Donje-nabavka zemljišta za poligon	9.000,00
	615311/10 MZ Biberovo Polje - društveni dom	5.000,00
	615311/11 MZ Vučkovci -Društveni dom i mekteb	10.000,00
	615311/12 MZ Kerep -Rasvjeta na poligonu	5.000,00
	615311/13 MZ Mediđa Srednja-nabavka zemljišta za igralište	10.000,00
	615311/14 MZ Mionica 3- projekti infrastrukture	5.000,00

	615311/15 MZ Mionica 2 - spomen obilježje	5.000,00
	615311/16 MZ Mionica Centar - kanalizacija	8.000,00
	615311/17 MZ Mionica 1 -uređenje igrališta i svlačionica	25.000,00
	615311/18 MZ Vida 2 - spomen obilježje	10.000,00
	615311/19 MZ Okanovići - sanacija mosta	15.000,00
	615311/20 MZ Sibovac -uređenje prostorija mjesne zajednice	5.000,00
	615311/21 MZ Zelinja Donja -Izgradnja sportske sale	30.000,00
	615311/22 Izgradnja spomen obilježja na Banderi	8.000,00
	615311/23 Planinarski dom	10.000,00
	615311/24 MZ Novalići- izgradnja vodovoda	15.000,00
	615311/25 Sufinansiranje izgradnje pješečke staze u MZ Vida 2	40.000,00
	615311/26 Sufinansiranje izgradnje II faze Gimnazije	36.700,00
	615311/27 Sufinansiranje izgradnje i sanacije romskih kuća -HILSWERK	40.000,00
	615311/29 Sufinansiranje projekta sanacije krova u Dječijem obdaništu	10.000,00

2-04 Općinska služba za privredu, budžet i finansije - broj zaposlenih: 14

600000	**R A S H O D I**	**488.975,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**488.975,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**357.900,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***317.990,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	219.410,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	54.060,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	39.750,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	4.770,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***39.910,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	.080,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	24.010,00
611224	Regres za godišnji odmor	8.400,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.420,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00
612000	***Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi***	***34.490,00***
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	19.080,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.720,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.590,00
612219	Ostali doprinosi	1.100,00
613000	***Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge***	***76.585,00***
613100	***Putni troškovi***	***1.800,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	800,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	1.000,00
613800	***Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa***	***5.600,00***
613822	Izdaci platnog prometa	5.600,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***69.185,00***
613914	Usluge reprezentacije	2.500,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	2.500,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	2.700,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2.700,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	100,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	140,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	230,00

4.

Na osnovu člana 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini)"Sl.glasnik BiH", br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13(i člana 24. Statuta općine Gradačac),,Službeni glasnik općine Gradačac", br. 4/08 i 5/12(, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 15. sjednici održanoj dana 29. 05. 2014. godine, donosi:

O D L U K U
o izmjenama Odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac

Član 1.

U Odluci o bezbijednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac», broj: 7/08, 2/09, 5/10 i 5/11), član 30. mijenja se i glasi:

"(1) Zabranjuje se osposobljavanje kandidata za vozače svih kategorija i podkategorija u ulicama Titova i H.K. Gradaščevića za vrijeme održavanja sajamske manifestacije, književnih večeri, sportskih i drugih manifestacija, kao i pazarnim danom u vremenu od 07 h-13h.

(2) Zabranjuje se osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila i polaganje vozačkih ispita u ulici Hazna za kategorije C, CE, D i DE, kao i podkategorije C1, C1E, D1 i D1E."

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće -

Broj:01-05-181/14 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
Gradačac ***Nedžad Šečić***

5.

Na osnovu člana 6. i člana 8. stav 1. pod a(Zakona o komunalnim djelatnostima)"Službene novine TK", broj: 11/05, 7/07, 8/12 i 14/13(, te člana 24. Statuta općine Gradačac),,Službeni glasnik općine Gradačac", broj:4/08 i 5/12(, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 15. sjednici održanoj dana 29. 05. 2014.godine, donosi

O D L U K U
o ovlaštenju za održavanje lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području općine Gradačac u 2014. godini

Član 1.

Ovlašćuje se JP "Komunalac" d.d. Gradačac da održava lokalne kategorisane i nekategorisane puteve i gradske ulice na području općine Gradačac u 2014. godini.

Član 2.

Upravljanje i održavanje iz prethodnog člana, JP «Komunalac» d.d. Gradačac će obavljati u skladu sa Programom održavanja lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području općine Gradačac za 2014. godinu.

Član 3.

Pojedinačna cijena za održavanje iz člana 1. ove Odluke, specificirana je u Cjenovniku broj: 01-1123/14 od 21. 05. 2014. godine , koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sa JP «Komunalac» d.d. Gradačac zaključi ugovor o obavljanju usluga održavanja iz člana 1. ove Odluke, kojim će se detaljno regulisati prava i obaveze Općine Gradačac i JP «Komunalac» d.d. Gradačac.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-182/14 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
Gradačac ***Nedžad Šečić***

Član 11.

Po završenom glasanju Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasanja.

Prilikom utvrđivanja rezultata glasanja Birački odbor sastavlja zapisnik o radu Biračkog odbora u koji se unosi:
- broj birača prema izvodu iz opšteg biračkog spisaka,
- koliko je birača glasalo,
- koliko je glasova dobio svaki kandidat,
- koliko je nevažećih glasačkih listića.

Zapisnik potpisuju svi članovi Biračkog odbora.

Nakon utvrđivanja glasanja Birački odbor odmah, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dostavlja Komisiji za sporovođenje izbora zapisnik sa održanih izbora i ostali glasački materijal.

Član 12.

Komisija za sprovođenje izbora će na osnovu zapisnika Biračkog odbora sačiniti izvještaj i podnijeti ga Općinskom vijeću.

Kada Općinsko vijeće donese Odluku o usvajanju izvještaja, Predsjednik Vijeća u ranijem sazivu u roku od 15 dana saziva konstituirajuću sjednicu novoizabranog Vijeća.

Vijeće mjesne zajednice za predsjednika Vijeća MZ proglašava kandidata sa najvećim brojem glasova ili iz reda svojih članova bira predsjednika Vijeća MZ.

Način izbora utvrđuje se Statutom mjesne zajednice.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova izbor će se izvršiti tajnim glasanjem članova Vijeća mjesne zajednice.

Ukoliko se vrši izbor na sjednici vijeća, Predsjednik Vijeća se bira na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća.

Član 13.

Novoizabrani Predsjednik Vijeća mjesne zajednice podnosi Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu prijavu za upis podataka u Registar.

Prijava se podnosi u skladu sa Odlukom o postupku registracije mjesnih zajednica i načinu vođenja Registra mjesnih zajednica na području općine Gradačac.

Član 14.

Praćenje izbora u mjesnoj zajednici vrši Komisija za sprovođenje izbora.

Komisija iz predhodnog stava:
- se stara o zakonitom sprovođenju izbora kandidata za organe mjesnih zajednica na području općine Gradačac,
- podnosi izvještaj Općinskom vijeću o provedenim izborima,
- obavlja i druge poslove u vezi provođenja izbora u mjesnoj zajednici,
- rješava po žalbama Komisija za sprovođenje izbora imenovanih na nivou mjesnih zajednica.

Član 15.

Ukoliko Komisija za sprovođenje izbora utvrdi na osnovu izbornih akata nepravilnosti u sprovođenju izbora na biračkim mjestima koji su bitno uticale na rezultate izbora, poništiće glasanje na tom biračkom mjestu i odrediti ponovno glasanje.

Zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja i izbora kao i zbog nepravilnosti u radu organa za sprovođenje izbora prilikom izbora ili opoziva, svaki kandidat za Vijeće mjesne zajednice i svaki birač ima pravo da podnese prigovor Komisiji za sprovođenje izbora .

Komisija je dužna sa prigovor riješi u roku od 48 sati.

Član 16.

Izbori za organe mjesne zajednice se finansiraju iz Budžeta općine.

Član 17.

Sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Statuta općine Gradačac, Statuta mjesne zajednice i principa Izbornog zakona BiH.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-180/14	**PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.05.2014.god.	**OPĆINSKOG VIJEĆA**
Gradačac	***Nedžad Šećić***

613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	57.500,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	2.500,00
	613991/2 izdaci protivgradne zaštite	55.000,00
613999	Otpis nenaplativih potraživanja	2.000,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**20.000,00**
614400	***Subvencije javnim poduzećima***	***20.000,00***
614417	Subvencije za veterinarstvo	20.000,00

2-05 Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove - broj zaposlenih: 17

600000	**R A S H O D I**	**453.560,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**453.560,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**382.780,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***334.020,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	230.480,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	56.780,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.750,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	5.010,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***46.760,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	4.830,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	31.730,00
611224	Regres za godišnji odmor	10.200,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**36.220,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	20.040,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.360,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.670,00
612219	Ostali doprinosi	1.150,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**34.560,00**
613100	***Putni troškovi***	***400,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	400,00
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***1.300,00***
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	1.300,00
	613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika	1.300,00
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**3.000,00**
613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	3.000,00
	613722/2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata	3.000,00
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**29.860,00**
613914	Usluge reprezentacije	1.200,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	1.200,00
613915	Ostale stručne usluge	1.000,00
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	1.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	1.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00
613924	Izdaci za stručne ispite	1.000,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	21.890,00
	613934/2 Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva	19.890,00
	613934/3 Korištenje permanentnih GPS stanica	2.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	1.500,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	1.500,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	50,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	80,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	130,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	1.000,00
	613991/1 Ostale nespomenute usluge i dažbine	1.000,00

2-06 Služba civilne zaštite- broj zaposlenih: 5

600000	**R A S H O D I**	**432.810,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**432.810,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**166.390,00**
611100	**Bruto plaće i naknade plaće**	***145.460,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	100.370,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	24.730,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.180,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	2.180,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***20.930,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	460,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	8.380,00
611224	Regres za godišnji odmor	3.000,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	7.590,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	1.500,00
612000	***Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi***	***15.780,00***
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	8.730,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.820,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	730,00
612219	Ostali doprinosi	500,00
613000	***Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge***	***98.640,00***
613100	***Putni troškovi***	***200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	200,00
613200	***Izdaci za energiju***	***1.500,00***
613211	Izdaci za električnu energiju	1.500,00
	613211/1 Izdaci za električnu energiju - zgrade	1.500,00
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***11.000,00***
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	6.000,00
	613481/3 Nabavka odjeće za gašenje požara	6.000,00
613487	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite	5.000,00
613700	***Izdaci za tekuće održavanje***	***5.000,00***
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	5.000,00
	613721/2 Usluge popravke i održavanja skloništa	5.000,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***80.940,00***
613914	Usluge reprezentacije	600,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	600,00
613915	Ostale stručne usluge	10.000,00
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	5.000,00
	613915/3 Izrada elaborata i projekata za sanaciju klizišta	5.000,00
613974	Izdaci za rad komisija	1.000,00
	613974/7 Komisija za procjenu šteta	1.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	15.000,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	5.000,00
	613976/2 Pripremanje i obuka civilne zaštite	5.000,00
	613976/3 Izrada eleborata i projrkata za sanaciju klizišta	5.000,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	80,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	580,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	880,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	1.400,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	51.400,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	1.400,00
	613991/3 Izdaci za usluge deminiranja	20.000,00
	613991/7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	10.000,00
	613991/8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja	20.000,00

Član 2.

Organi mjesne zajednice su:
- Vijeće mjesne zajednice i
- Predsjednik vijeća mjesne zajednice.

Član 3.

Članove vijeća mjesne zajednice biraju građani sa područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo.

Članovi vijeća mjesne zajednice biraju se neposredno tajnim glasanjem.

Izbore za organe mjesne zajednice provodi Općinska izborna komisija(u daljem tekstu - Komisija za sprovođenje izbora) i Birački odbori koji rukovode izborima a čije nadležnosti su regulisane ovom Odlukom.

Birački odbori se imenuju za svaku mjesnu zajednicu posebno, a po potrebi i više Biračkih odbora u pojedinim mjesnim zajednicama.

Član 4.

Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesne zajednice donosi Općinsko vijeće, kojom se reguliše datum izbora i rokovnik izbornih radnji.

Izbori za članove Vijeća mjesne zajednice će se provoditi u svim mjesnim zajednicama na području općine Gradačac istovremeno.

Član 5.

Kandidate za članove Vijeća mjesne zajednice predlažu građani na zboru mjesne zajednice, gdje se utvrđuje lista kandidata za izbor članova vijeća mjesne zajednice.

Prilikom predlaganja i izbora članova Vijeća mjesne zajednice mora se voditi računa o nacionalnoj i spolnoj strukturi stanovništva.

Prilikom utvrđivanja liste kandidata za izbor člana Vijeća mjesne zajednice treba voditi računa da se osigura zastupljenost kandidata iz svih naselja odnosno dijelova naselja, kako bi se obezbijedila srazmjerna zastupljenost članova Vijeća mjesne zajednice prema broju birača u pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Član 6.

Nakon završenog predlaganja kandidata utvrđuje se kandidatska lista.

Glasanje za kandidatsku listu vrši se javno (dizanjem ruku) za svakog kandidata pojedinačno.

Kandidatska lista mora da ima dvostruko više kandidata za izbor članova Vijeća mjesne zajednice u odnosu na broj utvrđen Statutom mjesne zajednice.

Redoslijed na kandidatskoj listi se utvrđuje prema broju dobivenih glasova, prilikom pojedinačnog javnog glasanja.

Kandidatsku listu ovjerava Komisija za sprovođenje izbora.

Član 7.

Na dan izbora izborima rukovodi Birački odbor od tri člana i tri zamjenika, koga na prijedlog ranijeg saziva Vijeća mjesne zajednice imenuje Komisija za sprovođenje izbora.

Ukoliko Vijeće mjesne zajednice ne dostavi prijedlog za Birački odbor, Komisija za sprovođenje izbora će imenovati Birački odbor vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

Član 8.

Komisija za sprovođenje izbora dužna je blagovremeno pripremiti za birački odbor materijal za glasanje, glasačke kutije, potreban broj glasačkih listića, izvod iz biračkog spiska i obrazac zapisnika o radu biračkog odbora.

Stručnu i drugu pomoć Komisiji za sprovođenje izbora za obaveze iz predhodnog stava pružit će Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.

Član 9.

Komisija za sprovođenje izbora je dužna uoči dana izbora predati Biračkom odboru izborni materijal iz predhodnog člana stav jedan o čemu se sačinjava zapisnik.

Na dan izbora prije početka glasanja, Birački odbor utvrđuje da li je primljeni izborni materijal za biračko mjesto potpun i u ispravnom stanju i da li glasanje može početi.

Član 10.

Glasanje traje neprekidno od 7 do 19 sati. Samo ako dođe do narušavanja reda, Birački odbor može prekinuti glasanje dok se red ne uspostavi. Razlozi i trajanje prekida glasanja unose se u zapisnik o radu biračkog odbora.

U 19 časova zatvara se biračko mjesto, s tim što će se biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu dozvoliti da glasaju. Ako je glasanje zbog narušavanja reda bilo prekinuto duže od jednog sata, glasanje se produžava za onoliko vremena koliko je trajao prekid.

Glasanje se vrši lično.

Glasanje se vrši tajno, glasačkim listićima.

0741	Ulična rasvjeta	161.330,00
0751	Komunalane usluge-čišćenje i zimsko održavanje	569.000,00
0752	Održavanje puteva	250.000,00
0753	Protivgradna zaštita	55.000,00
0811	Sport	294.000,00
0821	Kultura	360.480,00
0841	Religija	56.500,00
1411	Otplata duga	404.560,00
1421	Transferi MZ	208.000,00
1431	Udruženje građana	268.900,00
1432	Sufinsiranje projekata nevladinih organizacija	20.200,00

Član 7.

Iznos tekuće rezerve budžeta utvrđuje se u visini od 0,59 % budžetskih prihoda bez primitaka.

Član 8.

Izmjene i dopune budžeta općine Gradačac stupaju na snagu danom donošenja, a biće objavljene u «Službenom glasniku općine Gradačac».

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-179/14
Datum: 29. 05. 2014. godine
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić

3.

Na osnovu člana 68. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac",broj: 4/08 i 5/12) Općinsko vijeće općine Gradačac na 15. sjednici održanoj 29. 05. 2014. godine donosi:

O D L U K U
o postupku izbora za organe mjesne zajednice
i načinu verifikacije provedenih izbora

Član 1.

Ovom Odlukom se reguliše postupak izbora za organe mjesne zajednice i način verifikacije provedenih izbora.

614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**152.000,00**
614200	***Tekući transferi pojedincima***	***5.000,00***
614241	Jednokratne novčane pomoći za otk.poslj.prirodne nesreće	5.000,00
614300	***Tekući transferi neprofitnim organizacijama***	***147.000,00***
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	147.000,00

2-07 Općinska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor - broj zaposlenih: 17

600000	**R A S H O D I**	**490.350,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**490.350,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**407.920,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***346.850,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	239.330,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	58.960,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.360,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	5.200,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***61.070,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	6.800,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	27.740,00
611224	Regres za godišnji odmor	10.200,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.830,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.500,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**37.610,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	20.810,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.870,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.730,00
612219	Ostali doprinosi	1.200,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**44.820,00**
613100	***Putni troškovi***	***200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	200,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***44.620,00***
613912	Usluge tiskanja	2.000,00
613914	Usluge reprezentacije	1.000,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	1.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	5.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00
613924	Izdaci za stručne ispite	2.000,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	8.950,00
	613934/1 Održavanje serverskih softvera	8.950,00
613974	Izdaci za rad komisija	5.000,00
	613974/5 Naknade za vjenčanja	5.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	14.400,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	14.400,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	750,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	1.120,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	1.800,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	1.500,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	1.500,00

2-08 Općinska služba za urbanizam,investicije i komunalne poslove- broj zaposlenih: 15

600000	**R A S H O D I**	**1.434.660,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**1.434.660,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**334.100,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***292.180,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	201.610,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	49.670,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.520,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	4.380,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***41.920,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	5.320,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	26.100,00
611224	Regres za godišnji odmor	9.000,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	1.500,00
612000	***Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi***	***31.690,00***
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	17.530,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.690,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.460,00
612219	Ostali doprinosi	1.010,00
613000	***Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge***	***1.068.870,00***
613100	***Putni troškovi***	***1.200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	400,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	800,00
613200	***Izdaci za energiju***	***130.830,00***
613211	Izdaci za električnu energiju	130.830,00
	613211/2 Izdaci za javnu rasvjetu	*130.830,00*
613300	***Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge***	***549.000,00***
613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	460.000,00
	613324/1 Održavanje čistoće	*200.000,00*
	613324/2 Zimska služba	*260.000,00*
613329	Ostale komunalne usluge	89.000,00
	613329/1 Ostale komunalne usluge	*35.000,00*
	613329/3 Odvoz smeća van općine Gradačac	*54.000,00*
613700	***Izdaci za tekuće održavanje***	***280.000,00***
613724	Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova	250.000,00
	613724/1 Usluge opravke i održavanja puteva	*250.000,00*
613726	Usluge za održavanje ulične rasvjete	30.000,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***107.84000***
613914	Usluge reprezentacije	2.500,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	2.500,00
613915	Ostale stručne usluge	44.000,00
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	14.000,00
	613915/3 Priprema projekta Domažić	30.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00
613961	Zatezne kamate	500,00
613974	Izdaci za rad komisija	42.500,00
	613974/4 Komisije za tehnički prijem objekata	42.500,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	3.800,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	3.800,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	230,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	2.100,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	3.160,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	5.050,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	3.000,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	3.000,00

3 Općinsko pravobranilaštvo- broj zaposlenih: 2

600000	**R A S H O D I**	**171.040,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**171.040,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**113.850,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***104140,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	71.860,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	17.700,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.020,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	1.560,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***9.710,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	910,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	5.500,00
611224	Regres za godišnji odmor	1.800,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	1.500,00
612000	***Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi***	***11.290,00***
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	6.250,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.160,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	520,00
612219	Ostali doprinosi	360,00
613000	***Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge***	***45.900,00***
613100	***Putni troškovi***	***200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	200,00
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***2.700,00***
613411	Izdaci za obrasce i papir	500,00
613412	Izdaci za kompjutorski materijal	500,00
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	1.000,00
613416	Sitni inventar	500,00
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	200,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***43.000,00***
613914	Usluge reprezentacije	500,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	500,00
613961	Zatezne kamate	2.500,00
613962	Troškovi spora	40.000,00

Član 6.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji izmijenjeni ukupni izdaci u budžetu za 2014.godinu mogu se vidjeti u slijedećem pregledu:

Tabela br.5

BUDŽET 2014.-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funkcija	Opis funkcije	Iznos
	Ukupan budžet	**11.898.610,00**
0111	Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike	4.121.320,00
0311	Vatrogasna zaštita	427.000,00
0341	Civilna zaštita	92.950,00
0411	Pretškolsko obrazovanje	248.140,00
0461	Obrazovanje (stipendije i grantovi školama)	148.500,00
0631	Socijalna pomoć	474.800,00
0711	Poslovi stambenog i komunalnog razvoja	3.737.430,00